

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

BROJ: 01-01.3-1029/20 AK

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

„Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa - Zvirovići u dužini oko 5,8 km“

Mart 2020. godine



**Predmet nabavke: „Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici
Tromeđa - Zvirovići u dužini oko 5,8 km“**

Broj nabavke: 01-01.3-1029-1/20 AK

Datum: 12.03.2020. godine

ZA: **KTM – Brina d.o.o. Posušje**
Vinjani bb
88240 Posušje
fax: + 387 39 693 050
e-mail: ktm-brina@tel.net.ba

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/INICIJALNE PONUDE

Ovim Pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće/inicijalne ponude, pozivate se da dostavite zahtjev za učešće/inicijalnu ponudu u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za izvođenje radova: „**Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa - Zvirovići u dužini oko 5,8 km**“.

Na osnovu člana 24. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“ broj: 39/14) – u daljem tekstu: Zakon, direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je pokrenuo pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za izvođenje radova: „**Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa - Zvirovići u dužini oko 5,8 km**“.

Okvirni ugovor te Prvi pojedinačni ugovor su potpisani sa izvođačem radova KTM – Brina d.o.o. Posušje, međutim u toku realizacije Prvog pojedinačnog ugovora došlo je do određenih nepredviđenih okolnosti, usljed kojih je neophodno izvođenje dodatnih radova, koji se tehnički ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora. Naime, prilikom realizacije ugovora, izvođač radova je bio primoran svoje aktivnosti usklađivati sa dinamikom izmještanja postojećih instalacija (elektro, telekomunikacije, vodovod, kablovska televizija), što je dovelo do određenih kašnjenja u planiranoj dinamici radova. Potom realizacija ugovora je otežana i zbog nepovoljnih vremenskih prilika (mjesec novembar i decembar) u toku kojih nije bilo moguće izvoditi radove. Osim navedenog, realizacija ugovora opterećena je i problemima koji su posljedica nedostataka u projektnoj dokumentaciji i neplaniranih uslova tla na terenu koji su utvrđeni nakon početka izvođenja radova. Takođe, dopisom broj: 02-29-2453/19 od 21.05.2019. godine, Općina Čitluk je zatražila da se u sklopu izvođenja radova na rehabilitaciji ceste, izvrši i izmještanje postojećeg vodovoda na dionici Miletina – Tromeđa, a zahtjev je podržan od strane Ministarstva prometa i veza HNŽ-K te je i odobren od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Na osnovu podnesenih zahtjeva i odobrenja, JP Autoceste FBiH je donijelo odluku o finansiranju radova na izmještanju predmetnog vodovoda. Stoga je neophodno zaključiti novi ugovor za dodatne radove, a sve prema Predmjeru radova datom u Aneksu 10 ovog Poziva.

Prema članu 24. stav (1) tačka a) Zakona ugovor o javnoj nabavci radova može se zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja „*u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kada se takvi dodatni radovi ne mogu tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora.*“

Na osnovu naprijed iznesenih činjenica, ispunjeni su Zakonom propisani posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova na rehabilitaciji regionalne ceste R425A na dionici Tromeđa – Zvirovići u dužini oko 5,8 km sa ponuđačem KTM – Brina d.o.o. Posušje, sa kojim je potpisam Okvirni sporazum, te Prvi pojedinačni ugovor.

Postupak će se provesti u dvije faze:

Faza br. 1- Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće/inicijalne ponude

Ugovorni organ upućuje Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće/inicijalnu ponudu kandidatu/ponuđaču KTM – Brina d.o.o. Posušje koji je izvođač radova u osnovnom ugovoru, odnosno Okvirnom sporazumu te Prvom pojedinačnom ugovoru za izvođenje radova: „Rehabilitacija regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa - Zvirovići u dužini oko 5,8 km“.

Kandidat/ponuđač podnosi zahtjev za učešće/inicijalnu ponudu na način i u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjev za učešće/inicijalnu ponudu koja je dostavljena od strane pozvanog ponuđača, a u skladu sa odredbama čl. 45, 46 i 52. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) i potvrđuje da li je ponuđač kompetentan, pouzdan i sposoban za izvršenje ugovora uzimajući u obzir: a) ličnu sposobnost ponuđača, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Nakon što ugovorni organ utvrdi da je ponuđač kompetentan, pouzdan i sposoban za izvođenje radova koji su predmet nabavke, te da je dostavio zahtjev za učešće/inicijalnu ponudu koja ispunjava sve uslove iz ovog Poziva, ugovorni organ pisanim putem poziva ponuđača na pregovore. Dostavljanje zahtjeva za učešće/inicijalne ponude je uslov za pregovore.

Faza br. 2 – Dostavljanje konačne ponude i ocjenjivanje konačne ponude: Na pregovorima se dogovara način dostavljanja konačne ponude, te će ponuđaču biti uručeni Obrazac za konačnu ponudu (Aneks 2.1) i Obrazac za konačnu cijenu ponude (Aneks 3.1). Na pregovorima će se utvrditi rok za prijem i javno otvaranje konačne ponude. Ponuđač dostavlja konačnu ponudu, a Ugovorni organ pregleda i ocjenjuje konačnu ponudu. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču, ako je ponuda prihvatljiva.

1.1. Uslovi za kvalifikaciju:

Kandidat/ponuđač mora zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 45, 46 i 52. Zakona, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.


Kriteriji za ocjenu zahtjeva za učešće/inicijalne ponude

Kandidat/ponuđač mora ispuniti kvalifikacione uslove, a ocjena će se vršiti na način opisan u ovom Pozivu na osnovu uslova za kvalifikaciju.

Kriteriji za ocjenu konačnih ponuda

Kriterij izbora je „najniža cijena“.

U ime ugovornog organa

M.P. 

Adnan Terzić, dipl.ing.
Direktor

1. OPŠTI PODACI

1.1. PODACI O UGOVORNOM ORGANU

Naziv Ugovornog organa: Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar
Adresa: Adema Buća 20, 88000 Mostar, BiH
Identifikacijski broj (JIB): 4227691540005
PDV broj: 227691540005
Broj bankovnog računa: 1610200062470038 –Transakcijski račun kod Raiffeisen Banka dd
Detaljna adresa za korespondenciju: ul. Adema Buća 20, 88000 Mostar, BiH ili Operativni ured Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo, BiH.
Telefon: 00387/ 36/ 51 23 00 i 00387/ 33/ 27 79 00
Faks: 00387/ 36/ 51 23 01 i 00387/ 33/ 27 79 42
e-mail: nabavke@jpautoceste.ba
Web stranica: www.jpautoceste.ba

2. KONTAKT INFORMACIJE

- 2.1. Služba koja je ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: „Služba za javne nabavke“. Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime Službe za javne nabavke je: Amra Kahrimanović, tel. +387 33 277 911, faks br: +387 33 277 942, e-mail adresa: nabavke@jpautoceste.ba.
- 2.2. Kandidati/ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležne kontakt osobe ili Službe za javne nabavke iz tačke 2.1, u protivnom drugi način korespondencije ugovorni organ ne smatra validnim.
- 2.3. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) ugovornog organa i kandidata/ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, telefaksom ili putem e-mail-a ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.
- 2.4. Komunikacija treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva. Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane ugovornog organa ili kandidata/ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje može od druge strane tražiti da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta. Druga strana, je u tom slučaju, dužna potvrditi prijem dokumenta, kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

Radno vrijeme za kontakt: svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati.

3. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

- 3.1. Predmet nabavke je izvođenje radova: „Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići u dužini oko 5,8 km“. oznaka: CPV koda iz JRJN: 45233100-0 Građevinski radovi na autocestama, cestama.

- 3.2. Nabavka odobrena Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-01.3-1029/20 AK od 24.02.2020. godine.
- 3.3. Vrsta ugovora: Radovi;
- 3.4. Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): 931.000,00 KM;
- 3.5. Rok za pružanje usluga: 8 (osam) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora;
- 3.6. Mjesto izvođenja radova: regionalna cesta R425, dionica Tromeđa – Zvirovići;
- 3.7. Kandidat/ponuđač dostavlja zahtjev za učešće/inicijalnu ponudu prema ovom Pozivu. Obrazac za cijenu inicijalne ponude se popunjava u skladu sa Aneksom 3 ovog Poziva.

4. SPISAK PRIVREDNIH SUBJEKATA ISKLJUČENIH IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG SUKOBA INTERESA

- 4.1. U skladu sa članom 52. stav (4) Zakona, u ovom postupku javne nabavke ne mogu učestvovati sljedeći privredni subjekti:
 - Nema privrednih subjekata sa kojima ugovorni organ ne smije zaključiti ugovore o javnoj nabavci u smislu sukoba interesa, u skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama.

5. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

- 5.1. Tenderska dokumentacija se dostavlja kandidatu/ponuđaču – KTM Brina d.o.o. Posušje. Tenderska dokumentacija se dostavlja ponuđaču elektronski, putem e-maila.
- 5.2. Ugovorni organ je objavio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke te ovu tendersku dokumentaciju na internet stranici ugovornog organa: www.jpautoceste.ba u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona, te na taj način istu učinio dostupnom za sve zainteresovane kandidate/ponuđače.
- 5.3. Kandidat/ponuđač može tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za podnošenje ponude.
- 5.4. Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi i dostaviti ga kandidatu/ponuđaču u što kraćem roku. Ako odgovor ugovornog organa dovede do izmjene tenderske dokumentacije i te izmjene zahtijevaju da se izvrše znatne izmjene i/ili da se prilagode njihove ponude, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana.
- 5.5. Ugovorni organ može u svako doba izmijeniti ili dopuniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da se izmjene i/ili dopune dostave kandidatu/ponuđaču isti dan, a najkasnije 3 (tri) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Izvršena izmjena/dopuna će biti sastavni dio tenderske dokumentacije. U slučaju da takve izmjene/dopune podrazumijevaju suštinsku promjenu predmeta nabavke, ugovorni organ će produžiti rok za prijem ponuda najmanje za 7 (sedam) dana.

6. USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI

6. 1. LIČNA SPOSOBNOST

- 6.1.1 Zahtjev za učešće/inicijalna ponuda mora sadržavati dokaze o ispunjavanju sljedećih uslova lične sposobnosti, u skladu sa članom 45. Zakona:

6.1.2 Zahtjev za učešće/inicijalna ponuda se odbija ako je kandidat/ponuđač:

- a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
- b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
- c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
- d) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

Ugovorni organ može odbiti zahtjev za učešće i ukoliko utvrdi da je ponuđač/kandidat:

- e) bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta određene težine.

6.1.3 U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke kandidat/ponuđač treba dostaviti **Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar)** da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 6.1.2 od a) do d) ovog Poziva. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 5 ovog Poziva;

6.1.4 Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 6.1.3:

- a) Uvjerenje/Potvrda Suda BiH i Uvjerenje/Potvrda suda prema sjedištu pravnog lica kojima dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;
Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika;
- b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
- c) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;
- d) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.
Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tač. c) i d) ugovorni organ prihvata i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno

odloženom plaćanju obaveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

Napomena: *Shodno obavještenju Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, datom po pojašnjenju od strane Suda Bosne i Hercegovine u aktu od 21.05.2019. godine u cilju prihvatljivosti ponuda, ponuđač je obavezan, u smislu odredbi člana 45. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, u vezi sa stavom (2) tačka a) istog člana Zakona, da kumulativno dostavi Uvjerenje/Potvrdu Suda BiH i Uvjerenje/Potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica, odnosno ponuđača iz kojeg je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca.*

- 6.1.5 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 6.1.4 ovog Poziva ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja zahtjeva za učešće, **a dostavlja ih izabrani ponuđač u roku od 5 dana** od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Za ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nadovjera dokumenata. U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definisane tačkom 6.1.2 tenderske dokumentacije, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 6.1.3 ovog Poziva.

Napomena: *Ako je kandidat/ponuđač već u zahtjevu za učešće dostavio određene dokumente u originalu ili ovjereoju kopiji, nije ih dužan ponovno dostavljati. Ako izabrani ponuđač u navedenom roku ne dostavi sve tražene originale ili ovjerene kopije dokumenata i/ili ne dokaže da ispunjava uslove koje je odredio ugovorni organ, sa navedenim ponuđačem se neće zaključiti ugovor.*

Napomena: *U slučaju da su dokumenti izdati nakon datuma predaje zahtjeva za učešće, u njima mora biti jasno navedeno da je kandidat/ponuđač traženi uslov ispunjavao na dan predaje zahtjeva za učešće. U slučaju da se takvi dokumenti ne mogu obezbijediti iz objektivnih razloga na koje ne utiče ponuđač, ponuđač je obavezan dostaviti dokaze o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede, kao i dokumente koje im je nadležni organ izdao na osnovu zahtjeva.*

6.2 SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

- 6.2.1 Zahtjev za učešće/inicijalna ponuda mora sadržavati dokaze o ispunjavanju uslova sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona.
- 6.2.2 Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti kandidat/ponuđač mora biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.
- 6.2.3 U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbijede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. **Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.**

6.3. SUKOB INTERESA

6.3.1. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti zahtjev za učešće ukoliko je kandidat/ponuđač koji je dostavio zahtjev za učešće, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti kandidata/ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju zahtjeva za učešće, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

Kandidat/Ponuđač je dužan uz zahtjev za učešće dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci.
Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 6 ili 6.1).

Napomena:

Aneks 6 se dostavlja ukoliko Izjavu iz člana 52. daje i potpisuje ovlašteno lice kandidata/ponuđača (navedeno u Izvodu iz sudskog registra).

Aneks 6.1 se dostavlja ukoliko Izjavu iz člana 52. daje ovlašteno lice kandidata/ponuđača (navedeno u Izvodu iz sudskog registra) putem punomoćnika, uz obavezno dostavljanje i punomoći.

6.3.2 U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima u BiH (član 52. Zakona), ugovorni organ će postupiti u skladu sa tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, zahtjev za učešće će biti odbijen ako:

- rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu koji dostavlja zahtjev za učešće, ili
- ako je rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20% ili
- ako je kandidat/ponuđač direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konsultacijama u pripremi postupka javne nabavke, a ne može objektivno da dokaže da njegovo učešće u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi kandidati/ponuđači imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama člana 52. stav 5), 6) i 7) Zakona.

6.3.3 U slučaju da zahtjev za učešće koju ugovorni organ primi u toku postupka javne nabavke prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ je dužan postupiti u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini.

7. ZAHTJEVI U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PONUDE

7.1 PRIPREMA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/INICIJALNE PONUDE

7.1.1 Kandidat/ponuđač snosi sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja zahtjeva za učešće/inicijalne ponude. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove kandidata/ponuđača u postupku javne nabavke.

- 7.1.2 Zahtjev za učešće/inicijalna ponuda se dostavljaju kao jedan dokument, kod kojeg svi listovi moraju biti čvrsto uvezani, na način da se onemogućiti naknadno vađenje ili umetanje listova (uvezana kao knjiga ili obezbjeđena jemstvenikom) i mora biti napisana neizbrisivom tintom. **Ispravke u zahtjevu za učešće moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom kandidata/ponuđača, uz navođenje datuma ispravke.** Ispravke u ponudi ne smiju se vršiti korektorom, korektivnom trakom i drugim korektivnim priborom. Ispravke vršiti na sljedeći način: jednom linijom precrtati broj ili tekst koji se ispravlja, pored koga se izvrši novi upis. Novi upis se zatim potvrđuje potpisom ponuđača uz obavezno navođenje datuma novog upisa odnosno izvršene ispravke.
- Svi listovi zahtjeva za učešće moraju biti numerisani na način da je vidljiv redni broj lista, u skladu sa članom 8. st. (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14 i 20/15).

Zahtjev za učešće mora biti potpisan od strane odgovorne osobe za predstavljanje kandidata/ponuđača (navedene u Izvodu iz sudskog registra) ili osobe ovlaštene od strane odgovorne osobe kandidata/ponuđača pismenom punomoći za potpisivanje ponude (u kojem slučaju se uz ponudu prilaže punomoć).

- 7.1.3 Zahtjev za učešće/inicijalna ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa zahtjevom za učešće između kandidata/ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti, štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja kandidat/ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Pod zvaničnim prevodom se smatra prevod ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.

8. 1. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/INICIJALNE PONUDE

- 8.1.1 Zahtjev za učešće/inicijalna ponuda treba sadržavati slijedeće elemente i to:

- Popunjen Obrazac za inicijalnu ponudu - Aneks 2;
- Popunjen Obrazac za cijenu inicijalne ponude - Aneks 3;
- Popunjen Obrazac povjerljivih informacija - Aneks 4, (ukoliko ih kandidat/ponuđač ima);
- Kvalifikacioni dokumenti predviđeni tačkom 6. tenderske dokumentacije:
 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona - Aneks 5,
 - Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan kandidat/ponuđač ili da obezbjedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke,
 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 52. Zakona - Aneks 6 i 6.1;
- Potpisan Nacrt ugovora, Aneks 7;
- Popunjen i parafiran Predmjer radova - Aneks 10;
- Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu.

- 8.1.2 Kandidat/ponuđač može dostaviti samo jedan zahtjev za učešće/inicijalnu ponudu. Nije dozvoljeno da kandidati/ponuđači dostave više modaliteta zahtjeva za učešće/inicijalne ponude.

8. 2. PODNOŠENJE I OTVARANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/INICIJALNE PONUDE

- 8.2.1 Zahtjev za učešće/inicijalna ponuda se dostavlja u **originalu**, na kojem će čitko pisati „Zahtjev za učešće/inicijalna ponuda za nabavku radova: “Dodatni radovi na rehabilitaciji

regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa - Zvirovići u dužini oko 5,8 km“ – **NE OTVARAJ**“.

- 8.2.2 Koverta ili paket sa Zahtjevom za učešće/inicijalnom ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa:

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Operativni ured u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića 19
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog organa,
- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverta,
- evidencijski broj nabavke,
- naziv predmeta nabavke,
- naznaka „ne otvaraj“.

- 8.2.3 Kandidat/ponuđač može izmijeniti ili dopuniti svoj zahtjev za učešće/inicijalnu ponudu samo prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva za učešće/inicijalne ponude. Izmjena i dopuna zahtjeva za učešće/inicijalne ponude se dostavlja na isti način kao i osnovni zahtjev za učešće/inicijalna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni zahtjeva za učešće/inicijalne ponude. Kandidat/ponuđač može u istom roku odustati od zahtjeva za učešće/inicijalne ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i zahtjev za učešće/inicijalna ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od zahtjeva za učešće/inicijalne ponude. U tom slučaju zahtjev za učešće/inicijalna ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.
- 8.2.4 Otvaranje ponuda će provesti ugovorni organ nakon isteka roka za dostavljanje zahtjeva za učešće/inicijalne ponude.

8.3 CIJENA PONUDE

- 8.3.1 Kandidat/ponuđač treba popuniti Obrazac za inicijalnu ponudu i Obrazac za cijenu inicijalne ponude koji se nalaze u prilogu ovog Poziva, u skladu sa svim podacima koji su definisani Aneksima 2 i 3. Kandidat/ponuđač je dužan dostaviti popunjene Obrasce za inicijalnu ponudu i cijenu inicijalne ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascima. U slučaju da kandidat/ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova inicijalna ponuda će biti odbačena.
- 8.3.2 Ukupna cijena mora isto biti izražena u Obrascu za inicijalnu ponudu (Aneks 2) i Obrascu za cijenu inicijalne ponude (Aneks 3). U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca prednost se daje cijeni bez PDV-a iz Obrasca za cijenu inicijalne ponude (Aneks 3).
- 8.3.3 Sve cijene trebaju biti navedene u konvertibilnim markama (KM). Jedinična cijena **ne može iznositi “0” ili “-“**. U slučaju da ponuđač upiše jedinične cijene kao “0” ili “-“ ponuda će mu biti odbijena kao neprihvatljiva.
- 8.3.4 Ponuđena cijena radova treba uključivati sve troškove i obaveze koje kandidat/ponuđač može imati vezano za predmetne radove (materijal, radna snaga, prijevoz, troškovi osiguranja itd.).
- 8.3.5 Cijena koju navede kandidat/ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu

inicijalnu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

- 8.3.6 Cijena inicijalne ponude se piše brojevima i slovima, kako je to predviđeno u Obrascu za dostavljanje inicijalne ponude. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanim slovima.
- 8.3.7 Kandidat/ponuđač može dati popust na inicijalnu ponudu, pod uslovom da ga iskaže posebno, kako je to definisano Obrascem za inicijalnu ponudu (Aneks 2) i Obrascem za cijenu inicijalne ponude (Aneks 3). Ako kandidat/ponuđač ne iskaže popust na propisan način, smatraće se da nije ni ponudio popust.
- 8.3.8 Plaćanje izvedenih radova će se vršiti na osnovu mjesečnih situacija u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema formalno i računski ispravne situacije koja je dostavljena putem pošte ili neposredno na protokol ugovornog organa.

8. 4. Garancija za uredno izvršenje ugovora

- 8.4.1 Izabrani ponuđač je dužan dostaviti **bezuslovnu bankarsku** garanciju za uredno izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10% od vrijednosti ugovora, te sa rokom važenja očekivanog roka za završetak radova + 28 dana (tj. 8 mjeseci + 28 dana).
- 8.4.2 Izabrani ponuđač je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, ali prije plaćanja bilo kakvih obaveza po ugovoru dostaviti **bezuslovnu bankarsku** garanciju u iznosu i sa rokom važenja navedenom u stavu 1. ove tačke. Ukoliko ne dostavi garanciju u predviđenom roku ugovor će se smatrati **apsolutno ništavim**.
- 8.4.3 U slučaju dodjele ugovora, **bezuslovna bankarska** garancija za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 10 % vrijednosti ugovora će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova koje ugovorni organ može imati ukoliko izabrani ponuđač prekrši ugovor o nabavci.

Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa izvršioca ugovora odgovornosti sve do namirenja stvarne štete.

Napomena: Kandidat/ponuđač prihvata obavezu dostavljanja garancije, potpisivanjem izjave u okviru Aneksa 2 ovog Poziva.

- 8.4.5 Garancija za uredno izvršenje ugovora mora biti dostavljena u formi koja je sastavni dio ovog Poziva kao Aneks 8.
- 8.4.6 Povrat ili zadržavanje garancije za uredno izvršenje ugovora vršiće se u skladu sa Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14).

8.5 Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu

- 8.5.1 Ugovorni organ će tražiti garanciju sa rokom važenja od 2 (dvije) godine računajući od datuma potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova. Iznos garancije za garantni period je 5% od ukupne vrijednosti ugovora.
- 8.5.2 Po okončanju ukupnih radova, a prije izdavanja Potvrde o okončanju radova i plaćanja okončanog računa, kao i prije isteka bankarske garancije za uredno izvršenje ugovora, Izvođač je dužan dostaviti bankovnu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu.
- 8.5.3 Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu će se dostaviti u obliku **bezuslovne**, na prvi poziv plative bankarske garancije, prema obrascu datom u Aneksu 9 ovog Poziva i sa

rokom važenja: garantni period (2 godine računajući od datuma potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova) + 28 dana.

U slučaju dodjele ugovora bezuslovna bankarska garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova koje ugovorni organ može imati ukoliko izabrani ponuđač prekrši uslove iz ugovora u periodu važenja ugovora, te garantnom periodu. Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa izvršioca ugovora odgovornosti sve do namirenja stvarne štete.

- 8.5.4 Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu: Ukoliko ne nastupi ni jedan slučaj koji bi zahtijevao realizaciju garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, ugovorni organ će vratiti garanciju u roku od 28 (dvadesetosam) dana po isteku garantnog perioda.

8. 6. MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/INICIJALNE PONUDE

- 8.6.1 Zahtjevi za učešće/inicijalne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: **JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, operativni ured Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo.**
- 8.6.2 Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće/inicijalne ponude je **20.03.2020.** godine **do 12:00** sati. Zahtjevi za učešće/inicijalne ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.
- NAPOMENA:** Zahtjev za učešće/inicijalna ponuda kandidata/ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u ovom Pozivu i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način.*
- 8.6.3 Kada kandidat/ponuđač neposredno dostavlja zahtjev za učešće/inicijalnu ponudu, izmjenu zahtjeva za učešće/inicijalne ponude, dopunu zahtjeva za učešće/inicijalne ponude ili zahtjev za odustajanje od zahtjeva za učešće/inicijalne ponude, ugovorni organ je obavezan o tome izdati pisanu potvrdu kandidatu/ponuđaču. Postupanje sa zaprimljenim zahtjevima za učešće/inicijalnim ponudama se vrši na način propisan članom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (Službeni glasnik BiH, br. 90/15 i 20/15).
- 8.6.4 Otvaranja zahtjeva za učešće/inicijalnih ponuda nije javno. Komisija ugovornog organa će zaprimljeni zahtjev za učešće/inicijalnu ponudu ponudu pregledati u smislu provjere kvalifikovanosti kandidata/ponuđača. Ukoliko se potvrdi kvalifikovanost kandidata/ponuđača za nastavak postupka, Komisija će pregledati ostatak ponude i Ponuđača pozvati na pregovore. Pregovarat će se o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima zahtjev za učešće/inicijalne ponude. Na pregovorima se utvrđuje rok za dostavljanje konačne ponude i vrijeme javnog otvaranja konačne ponude.
- 8.6.5. Predstavnik kandidat/ponuđača koji želi zvanično učestvovati u pregovorima treba prije početka pregovora Komisiji dostaviti punomoć za vođenje pregovora o cijeni u ime privrednog subjekta-ponuđača.

8.7 PERIOD VAŽENJA INICIJALNE PONUDE

- 8.7.1 Zahtjev za učešće/inicijalna ponuda mora važiti u trajanju od 60 (šezdeset) dana, računajući od isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće/inicijalne ponude. Sve dok ne istekne period važenja inicijalne ponude, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produži period važenja njihovih inicijalnih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje inicijalne ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja inicijalne ponude. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja inicijalne ponude, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova inicijalna ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka.

Period važenja inicijalne ponude ne može biti kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji. Ukoliko ponuđač u inicijalnoj ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da inicijalna ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.

9. OCJENA INICIJALNE PONUDE I OKONČANJE POSTUPKA

9. 1. ELEMENTI UGOVORA O KOJIMA ĆE SE PREGOVARATI I NAČIN PREGOVARANJA

- 9.1.1. Predmet pregovaranja u ovom postupku je ponuđena cijena. Sa ponuđačem će se obavljati pregovori u vezi sa tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora, ukoliko se ukaže potreba za istim.
- 9.1.2. Postupku pregovaranja će se pristupiti nakon dostavljanja zahtjeva za učešće/inicijalne ponude i provjere kvalifikovanosti ponuđača. Ukoliko je ponuđač kvalifikovan za obavljanje predmetne djelatnosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, ugovorni organ će ga pisanim putem pozvati na pregovore.
- 9.1.3. U postupku pregovaranja ugovorni organ će voditi zapisnik o pregovorima. Predstavnik ponuđača, prije početka pregovora, mora predati komisiji pisano ovlaštenje za pregovaranje, koje je potpisano i ovjereno od strane zakonskog zastupnika za predstavljanje ponuđača.
- 9.1.4. U postupku pregovaranja ne može se ponuditi viša cijena od cijene iskazane u inicijalnoj ponudi.
- 9.1.5. Nakon provedenih pregovora ponuđač će dostaviti konačnu ponudu sačinjenu na osnovu provedenih pregovora, u roku koji će naknadno biti određen u toku pregovora.

9. 2. POJAŠNJENJE PONUDE

- 9.2.1 Ugovorni organ može od ponuđača tražiti pisanim putem, da u roku od pet (5) dana pojasne dokumente koje su dostavili u skladu sa članom 45. Zakona ili da dostave originalne dokumente radi poređenja sa kopijama, koje su dostavljene uz zahtjev za učešće/inicijalnu ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenta.

Na zahtjev ugovornog organa ponuđač će pismeno dostaviti pojašnjenje, koje će mu pomoći pri pregledu zahtjeva za učešće/inicijalne ponude, kao i omogućiti da izvrši eventualnu kontrolu kod ponuđača.

9.3 ISPRAVKA RAČUNSKIH GREŠAKA

- 9.3.1 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u zahtjevu za učešće/inicijalnoj ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene zahtjeva za učešće/inicijalne ponude. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponuđač ne prihvati predloženu ispravku, zahtjev za učešće/inicijalna ponuda se odbacuje.
- 9.3.2 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:
- kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i slovima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen slovima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;
 - ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;
 - ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova inicijalna ponuda se odbija. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

9. 4. DONOŠENJE ODLUKE O ISHODU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

- 9.4.1 Ugovorni organ će donijeti odluku o prihvatanju konačne ponude ili odluku o poništenju postupka u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom kao period važenja konačne ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja konačne ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja konačne ponude, ukoliko se on produži na zahtjev ugovornog organa. Odluka o rezultatima postupka javne nabavke će biti objavljena na web stranici ugovornog organa, istovremeno s upućivanjem odluke ponuđaču.
- 9.4.2 Ponuđač će biti obaviješten o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim sredstvom: faksom ili e-mailom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatu postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđaču odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka, zapisnik o pregovorima i zapisnik o pregledu i ocjeni konačne ponude.

9. 5 ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

- 9.5.1 Svaki ponuđač koji ima interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. Zakona.
- 9.5.2 Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: URŽ), **putem ugovornog organa** u najmanje 3 (tri) primjerka, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u rokovima propisanim članom 101. Zakona.

- 9.5.3 Žalba se može dostaviti i elektronskim putem (e-mail ili faks), i to na e-mail: nabavke@jpautoceste.ba ili faks broj: +387 33 277 942 u radne dane ugovornog organa od 08:00 do 16:00 sati, o čemu će potvrdu dati ugovorni organ na način na koji je primio žalbu.
- 9.5.4 Ugovorni organ je dužan u roku od pet dana od zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću odluku po žalbi u skladu sa članom 100. Zakona.
- 9.5.4 Ako ugovorni organ odbaci žalbu zaključkom zbog procesnih nedostataka (žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlaštenog lica) ponuđač može izjaviti žalbu URŽ-u u roku od 10 dana, od dana prijema zaključka.
- 9.5.5 Ako ugovorni organ usvoji žalbu djelimično ili u cjelosti, te svoje rješenje ili odluku zamjeni drugim rješenjem ili odlukom ili poništi postupak nabavke, ponuđač može izjaviti žalbu URŽ-u u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema rješenja, posredstvom ugovornog organa.
- 9.5.6 Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba neosnovana, dužan je u roku od pet dana, od datuma njenog zaprimanja prosljediti žalbu URŽ-u, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezanom za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.

9.6 ZAKLJUČENJE UGOVORA

- 9.6.3 Ugovor će se zaključiti sa izabranim ponuđačem u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.
- 9.6.5 Ugovorom će obavezno biti definisano da ponuđač kojem je dodijeljen ugovor nema pravo da zapošljava, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička i pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala komisija za nabavke, i to najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

ANEKSI:

- Aneks 2 - Obrazac za inicijalnu ponudu
- Aneks 3 - Obrazac za cijenu inicijalne ponude
- Aneks 4 - Obrazac povjerljivih informacija
- Aneks 5 - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona
- Aneks 6 - Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona
- Aneks 6.1 - Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona putem punomoćnika
- Aneks 7 - Nacrt ugovora
- Aneks 8 - Forma bankarske garancije za uredno izvršenje ugovora
- Aneks 9 - Forma bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu
- Aneks 10 - Predmjer radova

OBRAZAC ZA INICIJALNU PONUDU

Broj nabavke: 01-01.3-1029-1/20 AK

Broj ponude: _____

Datum: _____

UGOVORNI ORGAN:

Naziv ugovornog organa	JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Adresa	Adema Buća 20
Sjedište	88000 Mostar

PONUĐAČ (ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, u rubrici za člana grupe potrebno je navesti naziv člana grupe ponuđača, adresu i JIB, a ostali navedeni podaci se odnose na ovlaštenog predstavnika grupe. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke):

Naziv i sjedište ponuđača (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)	
Naziv, adresa i IDB/JIB za svakog člana grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)	
Adresa	
IDB/JIB	
Broj žiro računa	
Da li je ponuđač u sistemu PDV-a:	
Adresa za dostavu pošte	
e – mail	
Kontakt osoba	
Broj telefona	
Broj faksa	

IZJAVA PONUĐAČA

U pregovaračkom postupku bez objave obavještenja koji ste pokrenuli na osnovu člana 24. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo vam inicijalnu ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće/inicijalne ponude, broj: 01-01.3-1029-1/20 AK, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovim zahtjevom za učešće/inicijalnom ponudom odgovaramo zahtjevima iz poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće/inicijalne ponude broj: 01-01.3-1029-1/20 AK za izvođenje radova, u skladu sa uslovima utvrđenim u pozivu, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. **Cijena** naše inicijalne ponude (bez PDV-a i popusta) je: _____ KM

Popust koji dajemo na cijenu inicijalne ponude u iznosu od ____% ili _____ KM

tako da cijena sa popustom i bez PDV-a iznosi: _____ KM

PDV na cijenu inicijalne ponude sa popustom iznosi: _____ KM

Ukupna cijena inicijalne ponude sa popustom i PDV-om: _____ KM
slovima _____ KM

U prilogu se nalazi i Obrazac za cijenu naše inicijalne ponude (Aneks 3), koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće/inicijalne ponude. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu inicijalne ponude, relevantna je cijena iz Obrasca za cijenu inicijalne ponude.

4. U vezi sa vašim zahtjevom o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo sljedeće (zaokružiti ono što je tačno):
 - a) Privredni subjekt koji dostavlja ovu ponudu je domaći ponuđač sa sjedištem u BiH i 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, te naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg,
 - b) Grupa ponuđača koja dostavlja ovu ponudu je sastavljena od članova kojima je sjedište u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma i najmanje jednog člana sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, te naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg;
 - c) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te se na našu ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

(Ukoliko ponuđač ne zaokruži nijednu od ponuđenih opcija, smatrat će se da ne ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg).

5. Ova ponuda važi 90 (devedeset) dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda tj. do _____ 2020. godine.

6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:
- dostaviti dokaze o ispunjavanju kvalifikacionih uslova u pogledu lične sposobnosti, te garanciju za uredno izvršenje ugovora i garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u skladu sa uslovima iz poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće/inicijalne ponude broj: 01-01.3-1029-1/20 AK;

7. Podugovaranje:

Naziv i sjedište podugovarača (opciono): _____

(tačan naziv i adresa sjedišta podugovarača)

i/ili

Dio ugovora koji se namjerava podugovarati:

(predmet podugovora, količina i mjesto pružanja usluga)

_____ u iznosu od _____ % vrijednosti ugovora. (vrijednost podugovorenih usluga)

Plaćanje podugovaraču će vršiti: _____

(navesti način plaćanja Podugovarača (direktno ili indirektno))

(ponuđač mora navesti naprijed navedene podatke, ukoliko ima namjeru dio ugovora podugovarati, čime je izjavio da ima jasnu namjeru podugovaranja. Ukoliko, ponuđač ne popuni gore navedena polja smatrat će se da ponuđač nema namjeru podugovaranja, te u tom slučaju mu ponuda neće biti odbijena)

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača :

.....

Potpis ovlaštene osobe :

Mjesto i datum :

M.P.

Napomena: Obrazac ponude ponuđač mora popuniti u cijelosti, potpisati (ovlaštena osoba za predstavljanje ponuđača iz važećeg Izvoda iz sudskog registra ili Rješenja o registraciji, vodeći računa o ograničenjima ili ovlaštena osoba po ovjerenoj punomoći, gdje se punomoć prilaže uz ponudu) i ovjeriti pečatom, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.

SADRŽAJ PONUDE

[Popis dostavljenih dokumentata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]

Naša ponuda sadrži dokumenta označena od 1 do ___, i to:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Itd.

OBRAZAC ZA CIJENU INICIJALNE PONUDE

REKAPITULACIJA (KM)	
Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeda - Zvirovići u dužini oko 5,8 km	
A	Izmještanje vodovoda Miletina-Tromeda
B	Elektrotehnički i građevinski projekt elektroenergetskog napajanja SN veza TS 110/20 kv Čitluk 2 - ts 10 (20)/o,4 kv petlja Međugorje
C	Trasa - dionice I, II i III
I	UKUPNO RADOVI BEZ PDV-a Σ (A;C):
II	POPUST NA STAVKU I [%]
III	UKUPNO SA POPUSTOM BEZ PDV-a Σ (I - II)

NAPOMENA:

- Cijene moraju biti izražene u KM. Cijene u Obrascu za cijenu inicijalne ponude odgovaraju vrijednostima navedenim u Predmjeru radova (Aneksu 10). Za svaku stavku u Predmjeru radova mora se navesti jedinična cijena, u protivnom će ponuda biti odbačena kao neprihvatljiva. Jedinične cijene su fiksne i neće podlijegati promjenama u toku realizacije ugovora. Ugovorena cijena podrazumijeva sve moguće troškove (poreza, transporta, carinskih dažbina, pripremnih radova, dnevnica i slično) tj. sadrži sve naknade koje Ugovorni organ treba platiti Izvođaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove.
- U slučaju razlika između jediničnih cijena navedenih u Predmjeru radova i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
- Jedinična cijena se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
- Ponuđač je saglasan sa načinom plaćanja i to u roku od 60 (šezdeset) dana od dana dostavljanja formalno i računski ispravne fakture/situacije dostavljene putem pošte ili neposredno na protokol ugovornog organa.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA:

M.P.

.....

(Ime i prezime)

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat Ponuđača

Napomena:

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. stav (1) Zakona.

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navedi položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku radova: „Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa - Zvirovići u dužini oko 5,8 km”, a kojeg provodi ugovorni organ JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač: _____ koje predstavljam, u navedenom postupku javne nabavke, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tač. od a) do d) Zakona na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a) Zakona.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također, izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa: (općinska služba ili notar)

M.P.

PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani _____ (*ime i prezime ovlaštene osobe*), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

(*Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti*), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (*Grad/opština*), na adresi _____ (*ulica i broj*), kao ponuđač u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku radova: „Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa - Zvirovići u dužini oko 5,8 km“, a kojeg provodi ugovorni organ JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, u skladu sa članom 52. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u procesu javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam učestvovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove Izjave, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa: (općinska služba ili notar)

M.P.

**PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime ovlaštene osobe), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku radova: „Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa - Zvirovići u dužini oko 5,8 km“, a kojeg provodi ugovorni organ JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod **punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**, putem punomoćnika _____ (Ime i prezime) sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____,

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam učestvovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke.

Davanjem ove Izjave, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu u ime ovlaštene osobe dao punomoćnik:

Mjesto i datum davanja izjave :

Potpis i pečat nadležnog organa (Opštinska služba ili Notar):

M.P.

NACRT UGOVORA

Sačinjen dana _____ godine, između:

1. **Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar**, sa registrovanim sjedištem u ul. Adema Buća 20, Mostar (u daljem tekstu „**Ugovorni organ**“), IDB 4227691540005 koje zastupa Adnan Terzić, dipl.ing, direktor, sa jedne strane,
2. _____ sa registrovanim sjedištem u ul. _____ (u daljem tekstu „**Izvođač**“), IDB _____ koga zastupa, direktor sa druge strane,

kojim Ugovorni organ angažuje Izvođača radova za izvođenje i dovršenje radova i otklanjanja svih nedostataka u radovima pod nazivom: „**Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa - Zvirovići u dužini oko 5,8 km**“, a na osnovu konačne ponude broj _____ od _____ godine koja je sastavni dio ovog ugovora (dodatak B i C) sa ukupnom cijenom u iznosu od:

..... KM sa uračunatim PDV-om,

slovima: _____ i / _____ konvertibilnih maraka

Ovim se Ugovorom utvrđuje sljedeće:

- A) U ovom će Ugovoru riječi i izrazi imati isto značenje koje im je dato u Uslovima ugovora koji su sastavni dio ovog Ugovora.
- B) Izvođač radova, nakon što je prezentovao Ugovornom organu da posjeduje tražene kvalifikacije, se obavezuje izvesti sve radove i otkloniti sve nedostatke u radovima, prema uslovima i odredbama datim u ovom Ugovoru, u ugovorenom roku i u skladu sa Predmjerom radova, koji je sastavni dio ugovora (dodatak D).
- C) Ugovorni organ se obavezuje da plati Izvođaču ugovornu cijenu u rokovima i na način propisan ovim Ugovorom s obzirom na izvođenje i odvršenje radova i otklanjanje nedostataka u radovima.
- D) Dokumenti u prilogu se smatraju sastavnim dijelom Ugovora:

Dodatak A:	Uslovi Ugovora (PUU, OUU)
Dodatak B:	Obrazac za konačnu ponudu
Dodatak C:	Obrazac za cijenu konačne ponude
Dodatak D:	Predmjer radova

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

Ovaj Ugovor sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih Ugovorni organ zadržava četiri (4) primjerka, a Pružalac usluga zadržava dva (2) uredno potpisana i ovjerena primjerka.

Za i u ime Pružaoca usluga:

(M.P.)

Broj:
Datum: godine

Za i u ime Naručioca:

(M.P.)
Adnan Terzić, dipl.ing.
direktor

Broj:
Datum: godine

POSEBNI USLOVI UGOVORA

Dolje navedeni Posebni uslovi Ugovora dopunjuju OUU. U slučaju nepodudarnosti, ove odredbe imaju prednost u odnosu na odredbe OUU.

1 Opšte odredbe

1.1 Definicije

1.1.1 Ugovor

- 1.1.1.3 „**Odluka o dodjeli ugovora**“ znači obavještenje o prihvatanju ponude Izvođača koje izdaje Naručilac, uključujući sve priložene akte koje čine međusobni sporazum potpisan od obje strane
- 1.1.1.4 „**Ponuda**“ znači dokument kojeg ispunjava Izvođač i uključuje ponudu za Naručioca.
- 1.1.1.5 „**Specifikacija**“ podrazumijeva „*Tehničke specifikacije*“ koje su definisale JP „Autoceste FBiH“ u skladu sa ovlaštenjem proizašlim iz člana 5. Zakona o Autocesti na koridoru Vc“, i koje su objavljene na web stranici JP Autoceste.
- 1.1.1.8 *Zamijeniti postojeći tekst Potklauzule 1.1.1.8 sljedećim tekstom:*

„**Ponuda**“ je dovršen i potpisan „*Obrazac za dostavu ponude*“ i svi drugi dokumenti koje Izvođač dostavlja prema zahtjevima Tenderske Dokumentacije.

Nakon Potklauzule 1.1.1.10 dodati novu:

- 1.1.1.1 „**Projekti izvedenog stanja**“ su projekti koje priprema Izvođač i ovjerava Inžinjer, u kojima su tačno naznačeni dovršeni Radovi. Završno mjerenje određuje se na osnovu dimenzija i brojeva navedenih u „*Projektima izvedenog stanja*“.

1.1.2 Ugovorne strane i lica

- 1.1.2.2 Izmijeniti tekst Potklauzule 1.1.2.2 *kako slijedi:*
„Naručilac“ (koji je potpisnik Ugovora) je:
Javno preduzeće „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Mostar
Adema Buća 20; 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

- 1.1.2.4 *Izmijeniti tekst Potklauzule 1.1.2.4 kako slijedi:*

„**Inžinjer**“ je lice koje imenuje Naručilac da djeluje kao Inžinjer i kao nadzor u smislu propisa Države za svrhu Ugovora o čemu obavještava Izvođača pri potpisivanju Ugovornog sporazuma, za potrebe Ugovora, o čijem je imenovanju obaviješten Izvođač pri potpisivanju Ugovornog sporazuma, ili drugo lice koje Naručilac povremeno može imenovati i o kojima se Izvođač obavještava prema Potklauzuli 3.4. [Zamjena Inžinjera].

1.1.4 Novac i plaćanje

- 1.1.4.8 *Zamijeniti postojeći tekst Potklauzule 1.1.4.8. sljedećim:*

„**Lokalna valuta**“ je valuta Bosne i Hercegovine, KM - konvertibilna marka (međunarodna oznaka: BAM)

1.1.6 Ostale definicije

- 1.1.6.2 *Potklauzula 1.1.6.2. se mijenja i glasi:*

„**Država**“ je Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, i nadležni kanton gdje se nalazi gradilište i gdje će se stalni Radovi izvoditi.

Dodati novu Potklauzulu iza Potklauzule 1.1.6.9.

- 1.1.6.10 „**Obavještenje o nezadovoljstvu**“ je obavještenje koje jedna Ugovorna strana šalje drugoj prema Potklauzuli 20.4 [Odluka Vijeća za rješavanje sporova] i u kojem izražava nezadovoljstvo i namjeru da pokrene arbitražni postupak.

1.3 Komunikacije

Na kraju ove Potklauzule dodati sljedeći tekst:

Korespodencija treba da bude na službenom aktu sa memorandumom, sa referentnim brojem, datumom specificiranih unosa (ako postoje), sa pečatom i potpisom odgovorne osobe ovlaštene ispred Izvođača ili Inženjera. Sva korespondencija koja se odnosi na obaveze iz Ugovora mora biti proslijeđena Naručiocu. Originalni dokument mora biti dostavljen putem zvanične pošte ili ručnom dostavom (kurirom), uz potvrdu o prijemu. Izvođač mora uspostaviti odgovarajući Sistem upravljanja dokumentima (DMS) sa mrežnim pristupom, pri čemu se prednost daje „cloud“ modu, za sve učesnike (Naručilac, Inženjer, Izvođač). Taj sistem mora imati dovoljno memorijskog i operativnog kapaciteta za ukupnu korespondenciju, dodatna pisma, projektnu dokumentaciju, ostalu ugovornu dokumentaciju i gradilišnu dokumentaciju. DMS mora imati opcije za različite dozvole pristupa, ovisno o poziciji osobe unutar projekta. Prijedlog DMS mora biti odobren od strane Inženjera i Naručioca.

1.4 Zakon i jezik

Zamijeniti postojeći tekst Potklauzule 1.4 sljedećim tekstom:

Zakoni na nivou države Bosne i Hercegovine i dopunski zakoni – entitetski i kantonalni zakoni u BiH primjenjuju se na sva pitanja koja nisu tretirana odredbama ugovora.

Jezik komuniciranja je neki od službenih jezika Bosne i Hercegovine (bosanski, srpski, hrvatski).

1.5 Prioritet dokumenata

Zamijeniti postojeći tekst Potklauzule 1.5 sljedećim tekstom:

Smatra se da su dokumenti koji čine Ugovor koplementarni. Za svrhe tumačenja redoslijed prioriteta dokumenata je sljedeći:

- (a) Ugovor, zaseban akt, bez vezanih dokumenata
- (b) Odluka o dodjeli ugovora, zaseban akt, bez vezanih dokumenata
- (c) Ponuda, zaseban akt, bez vezanih dokumenata
- (d) Dodatak Ponudi
- (e) Ovi Posebni uslovi Ugovora
- (f) Opšti uslovi Ugovora
- (g) Pojašnjenja Ponude
- (h) Ugovorni troškovnik/Predmjer radova
- (i) Crteži
- (j) Specifikacije
- (k) Ostali dokumenti i informacije iz Ponude Izvođača koji čine integralni dio Ugovora.

Ako su dokumenti nisu jasni ili su uočene neke kontradikcije, Inženjer će dati potrebna objašnjenja i instrukcije.

1.8 Čuvanje i dostavljanje dokumentacije

Na početku Potklauzule 1.8 dodati stav:

Naručilac će dostaviti Izvođaču jedan primjerak Ugovora i Glavnog projekta

Na kraju Potklauzule 1.8. dodati sljedeće stavove:

Prije Početka Radova Izvođač mora pripremiti Projekte za izvođenje Radova i ishodomati odobrenje/saglasnost za njih od autora Glavnog projekta (Projektanta).

Izvođač mora pripremiti dvije kopije Projekta za izvođenje na papiru, snabdjevene odgovarajućim medijem sa digitalnom verzijom Projekta i staviti na raspolaganje: jednu za Inženjera, a drugu za Izvođača.

Dvije „hard“ kopije i jedna elektronska verzija na odgovarajućem mediju „Projekata

izvedenog stanja“, ovjerena od strane Inženjera dostavljaju se Naručiocu nakon konačnog dovršenja Radova, a prije dostavljanja okončane situacije za plaćanje. Konačno mjerenje količina i plaćanje zasniva se na dimenzijama i broju pozicija navedenih u „projektima izvedenog stanja“.

1.11 Izvođač koristi dokumentaciju Naručioca

Zamijeniti postojeći tekst Potklauzule 1.11. sljedećim tekstom:

S učinkom samo među Ugovornim stranama, Naručilac zadržava autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva nad Specifikacijom, Nacrtima/Crtežima i drugim dokumentima koje je izradio (ili dao izraditi) Naručilac. Izvođač može o svom trošku umnožavati, koristiti i tražiti dostavljanje tih dokumenata u svrhu Ugovora. Izvođač ih ne smije bez pristanka Naručioca umnožavati, koristiti ili dostavljati trećim licima. Ako se ukaže potreba za objavljivanjem ili objelodanjivanjem dijela Ugovora ili druge dokumentacije koju je izradio (ili dao izraditi) Naručilac, Izvođač će se obratiti Naručiocu koji donosi konačnu odluku.

1.12 Povjerljivi podaci

Zamijeniti postojeći tekst Potklauzule 1.12. sljedećim tekstom:

Osoblje Izvođača kao i osoblje Naručioca moraju otkriti sve povjerljive i druge informacije koje se razumno traže radi potvrde Izvođačevog ispunjavanja Ugovora i dopustiti njihovu adekvatnu primjenu.

Svako od njih mora tretirati detalje Ugovora kao privatne i povjerljive, izuzev u obimu potrebnom da se izvršavaju njihove respektivne obaveze po Ugovoru ili radi udovoljavanja važećim zakonima. Niko od njih ne smije objavljivati ili otkrivati bilo koje pojedinosti o Radovima, pripremljene od druge strane, a da nema saglasnost te strane. Ipak, Izvođaču se mora dozvoliti da otkrije bilo koju, javno dostupnu informaciju ili informaciju koja je drugačije zahtijevana radi uspostave njegove kvalifikacije u smislu kompetencije za druge projekte.

Na kraju Potklauzule 1.12.dodati sljedeći stav:

Izvođač ne smije da objavi, dozvoli objavljivanje niti da otkrije podatke u vezi s Radovima u stručnim ili tehničkim publikacijama ili bilo gdje drugo, bez prethodne saglasnosti Naručioca. Zabranjeno je fotografisanje Gradilišta ili Radova kao i dijela Gradilišta ili Radova, te objavljivanje ili stavljanje u opticaj takvih fotografija bez prethodne pismene dozvole Naručioca, s tim da takva saglasnost ne oslobađa Izvođača od poštivanja zakona i propisa koji regulišu oblast fotografisanja i objavljivanja fotografija.

1.13 Pridržavanje zakona

Prvu rečenicu Potklauzule 1.13 izbrisati i nadomjestiti sljedećim tekstom:

Pri sprovođenju Ugovora, Izvođač je dužan da se pridržava zakona na nivou države Bosne i Hercegovine kao i dopunskih zakona: FBiH-entitetskih i odgovarajućih kantonalnih zakona u BiH.

1.14 Solidarna odgovornost

Na kraju Potklauzule 1.14 dodati sljedeće odredbe:

(d) Lider konzorcija mora imati ovlaštenje da djeluje u ime svakog, i u ime svih zajedno partnera. Sveukupno izvršenje Ugovora, uključujući i plaćanja, može stupiti na snagu jedino sa vodećim partnerom – liderom.

Dodati novu Potklauzulu 1.15

1.15 Lokalni porezi i dažbine

U izvršenju Ugovora Izvođač, Podizvođači i Osoblje moraju poštovati važeće zakone i svi su obveznici plaćanja poreza, dažbina i drugih doprinosa koji su propisani poreznom legislativom Bosne i Hercegovine.

2 Naručilac

2.2 Dozvole, saglasnosti ili odobrenja

Postojeći tekst Potklauzule 2.2 zamijeniti kako slijedi:

Naručilac je dužan da pruži razumnu pomoć Izvođaču kada on to zatraži kako bi dobio valjane:

- a) primjerke zakona Bosne i Hercegovine i Federacije BiH koji se odnose na Ugovor, ali nisu lako dostupni
- b) sve dozvole, saglasnosti ili odobrenja
 - koji se odnose na izvođenje i dovršenje Radova i koji se moraju nabaviti prema zakonima Bosne i Hercegovine i Federacije BiH i nadležnog kantona. Kašnjenje u nabavljanju takvih dozvola ili odobrenja neće se smatrati opravdanim razlogom za produženje roka za dovršenje ili povećanje troškova Ugovora. Izvođač je dužan da se pridržava zahtjeva iz nabavljenih dozvola, te da tijelu koje izdaje dozvolu u potpunosti omogući da pregleda i ispita Radove,
 - za dostavljanje dobara, uključujući i carinjenje i
 - za izvoz opreme Izvođača kada se uklanja s Gradilišta.

3 Inženjer

3.1 Dužnosti i ovlaštenja Inženjera

Na kraju Potklauzule 3.1 dodati sljedeći stav:

(d) Inženjer mora u roku od 28 dana obavijestiti Izvođača o svakom činu Inženjera koji predstavlja odgovor na zahtjev Izvođača, osim ako drugačije nije izričito navedeno.

Dodati, također i ove odredbe:

Inženjer je dužan da od Naručioaca dobije posebno odobrenje prije nego što postupi po sljedećim članovima ovih Uslova:

- (a) Potklauzula 4.12: Saglasi se ili odredi produženje roka i/ili dodatne troškove
- (b) Potklauzula 8.8: Obustava radova
- (c) Potklauzula 13.1: Naredi Izmjenu, osim:

- (i) u slučaju vanredne situacije ukoliko je kao takvu odredi Inženjer, ili
- (ii) ako bi se takvom Izmjenom povećao prihvaćeni ugovorni iznos za procenta koji je veći od navedenog u Ugovornim podacima.

(d) Potklauzula 13.3: Odobri Zahtjev za izmjenу koji Izvođač preda u skladu s Potklauzulom 13.1 ili 13.2

(e) Potklauzula 13.4: Odredi naplativ iznos u svakoj od važećih valuta.

Bez obzira na gore navedenu obavezu da dobije odobrenje, ukoliko prema mišljenju Inženjera dođe do vanredne situacije koja utiče na sigurnost ljudi, Radova ili susjedne imovine, Inženjer može, bez da Izvođača oslobodi bilo kojih dužnosti i odgovornosti iz Ugovora, izdati uputstvo Izvođaču da izvede radove ili da uradi sve što je prema mišljenju Inženjera potrebno da bi se ublažio ili smanjio rizik. Bez obzira na nedostatak odobrenja Naručioaca, Izvođač se bez odlaganja mora povinovati svim uputstvima Inženjera. Inženjer određuje dodatak Ugovornoj cijeni u pogledu takvog uputstva u skladu s Klauzulom 13. i prema tome obavještava Izvođača i šalje kopiju Naručiocu.

3.4 Zamjena Inženjera

Zamijeniti postojeći tekst Potklauzule 3.4 sljedećim:

Ako Naručilac namjerava da zamijeni Inženjera, tada Naručilac mora, ne manje od 21 dan prije datuma zamjene, obavijestiti Izvođača o imenu, adresi i relevantnom iskustvu namjeravane zamjene Inženjera. Ako Izvođač smatra da namjeravani zamjenski Inženjer nije prikladan, ima pravo da, nakon što primi obavještenje Naručioaca, uloži prigovor na njega putem obavještenja Naručiocu, sa pratećim pojedinostima – a Naručilac mora da cjelovito i korektno razmotri taj prigovor.

3.5 Determinacije

Nakon prvog stava Potklauzule 3.5, dodati sljedeću odredbu:

Nakon svake konsultacije koju obavlja sa svakom od strana, Inženjer mora napisati sažetak i odmah ga dostaviti objema stranama, radi njihove informacije. Takva informacija neće se smatrati determinacijom.

Dodati novu Potklauzulu 3.6:

3.6 Sastanci ovlaštenih predstavnika Izvođača, Inženjera i Naručioca

Ovi sastanci će se održavati sedmično u prisustvu predstavnika Izvođača, Inženjera i Naručioca. Inženjer vodi evidenciju sastanaka rukovodstva i šalje kopiju svim učesnicima.

4 Izvođač

4.1 Opšte obaveze Izvođača

Dodati sljedeće odredbe nakon tačke (d) Potklauzule 4.1 :

U odnosu na „nacrt izvedenog stanja“ Izvođač je dužan da dostavi, osim „hard“ kopija, odgovarajuće medije sa digitalnim verzijama „nacrta izvedenog stanja“ u 'dwg', 'pdf', 'xls' i 'doc' formatima.

4.2 Sredstvo osiguranja za dobro izvršenje radova

U OUU u Potklauzuli 4.2. Sredstvo osiguranja za dobro izvršenje radova, briše se drugi stav ove Potklauzule 4.2 u OUU i mijenja se sljedećim tekstom:

Izvođač je obavezan u roku od 15 dana nakon obostranog potpisivanja pojedinačnog Ugovora dostaviti Naručiocu garanciju za uredno izvršenje ugovora, koju treba da izda renomirana banka/fin.institucija koju odabere Izvođač, a prihvati Naručilac u obliku propisanom od strane Naručioca u sastavu Tenderske dokumentacije, a kopiju iste treba dostaviti Inženjeru. Iznos garancije je 10 % od prihvaćene ugovorne vrijednosti sa rokom važenja 28 dana dužim od Potvrde o preuzimanju. Izvođač se obavezuje da se postara da ova garancija mora biti važeća sve dok se ne izda Potvrda o preuzimanju radova + 28 dana, uključujući slučaj da se produži Rok završetka izvođenja radova.

U OUU u potklauzuli 4.2. Sredstvo osiguranja za dobro izvršenje radova, briše se treći stav ove Potklauzule 4.2 u OUU i mijenja se sljedećim tekstom:

Izvođač je obavezan dostaviti Naručiocu Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos 10% ukupne vrijednosti Ugovora sa rokom 24 mjeseca + 28 dana. Ova garancija se dostavlja najkasnije 28 dana prije isteka garancije za uredno izvršenje ugovora. Ukoliko se u uslovima garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu navodi rok važenja, a Izvođač ne primi Potvrdu o dobro izvršenom poslu, istu je obavezan produžiti.

4.3 Predstavnik Izvođača

Na kraju Potklauzule 4.3 dodati sljedeću odredbu:

Ako predstavnik Izvođača, ili sve druge prethodno spomenute osobe, ne govore tečno navedeni jezik, Izvođač mora osigurati kompetentne prevodioce tokom cijelog radnog vremena, u broju koji Inženjer ocijeni dovoljnim.

4.4 Podizvođači

Na kraju Pot-klauzule 4.4 dodati sljedeće odredbe:

Izvođač će osigurati da se svi zahtjevi koji se nameću Izvođaču preko Potklauzule 1.12 [Povjerljivi detalji] primijene jednako i na svakog Podizvođača.

Izvođač je odgovoran za kvalitet i blagovremenost radova Podizvođača, rad njegovih predstavnika ili zaposlenika, bez obzira da li se Izvođač na to obavezao ili propustio da preuzme te obaveze.

Bilo koji Podizvođač mora imati licence i ovlaštenja za izvođenje radova u skladu sa lokalnom regulativom.

Nikakvo odstupanje ili zamjena na listi Podizvođača i listi dobavljača / proizvođača, dostavljenim u Ponudi neće se dozvoliti bez pisanog odobrenja Naručioca i Inženjera.

Ukoliko Izvođač ima namjeru da izmijeni listu podizvođača i dobavljača, on mora dostaviti tu izmjenu u roku potrebnom za odobrenje, kako bi izbjegao ometanje napredovanja radova. S ciljem da se dobije saglasnost Inženjera sukladno tački (b) navedenoj ispred, Izvođač će dostaviti Inženjeru informacije, dokaze, licence i reference za svakog Podizvođača.

Izvođač mora u svom mjesečnom izvještaju za Inženjera dati detalje o svim uključenim Podizvođačima, te nazivima Podizvođača, broju i vrsti osoblja i radne snage za

svakog Podizvođača koji je prisutan na gradilištu tokom tog mjeseca.

Naručilac neće priznati ulogu bilo kojeg Podizvođača ili dobavljača u bilo kojem pitanju u vezi sa provedbom Ugovora. Relevantna korespondencija bilo kojeg Podizvođača mora biti dostavljena posredstvom Izvođača.

4.13 Pravo pristupa i Objekti/Oprema

Na kraju Potklauzule 4.13 dodati sljedeći tekst:

Bez obzira na bilo koje druge odredbe Ugovora, Izvođač će osigurati da se ceste i mostovi, koji su oštećeni zbog upotrebe od strane Izvođača, dovedu u prethodno stanje na trošak Izvođača, prema zahtjevu Inženjera ili nadležnih vlasti. Izvođač će plaćati sve naknade i pristojbe u vezi korištenja cesta i mostova za potrebe izvršenja Ugovora.

4.14 Izbjegavanje ometanja

Na kraju Potklauzule 4.14 dodati sljedeći tekst:

Ako je izvjesno da će gradilišni radovi predstavljati smetnju za javne komunalne usluge ili saobraćaj, onda će Izvođač da o tome pismenim putem obavijesti Inženjera najkasnije u roku od 7 dana prije početka takvih radova kako bi se mogle poduzeti odgovarajuće mjere.

4.21 Izvještaji o napredovanju radova

Zamijeniti prvu rečenicu u ovoj Potklauzuli tekstom koji slijedi:

Izvođač mora pripremiti mjesečni izvještaj o napredovanju radova i dostaviti ga Inženjeru u tri „hard“ kopije (dvije na lokalnom jeziku i jednu na Engleskom) i respektivne elektronske verzije Izvještaja o napredovanju na odgovarajućem mediju, sa svom pratećom dokumentacijom.

Nakon posljednje tačke (h) ove Potklauzule, dodati sljedeće odredbe:

(i) izvještaj o aktivnostima koje su na „kritičnom putu“

(j) sažetak o Privremenim situacijama za plaćanje

(k) detaljna prognoza gotovinskog toka za sva plaćanja na koje Izvođač ima pravo po Ugovoru, u formi koju odobrava Inženjer a sukladno Potklauzuli 14.4

(l) ako su radovi izvedeni od strane Podizvođača, izjava Podizvođača sa sljedećim informacijama:

- potvrde da je plaćeno Podizvođačima za radove koje su izveli (može se tražiti i dokaz o plaćenom iznosu)
- sporne i neplaćene situacije Podizvođača za izvedene radove, sa obrazloženjem

(m) Elaborat za zaštitu okoliša (Plan sprovođenja mjera izbjegavanja, otklanjanja i smanjenja uticaja na okoliš, Plan upravljanja otpadom i Plan monitoringa okoliša).

(n) Lista svih varijacija i potraživanja, sa finansijskim i vremenskim podacima,

o) uporedba između planiranog / revidiranog gotovinskog toka, u skladu sa Potklauzulom 8.3 (e), i stvarnog gotovinskog toka dobivenog iz stvarnih količina radova i jediničnih cijena iz Ugovora, kao i odobrenih i izvedenih radova koji nisu uključeni u ugovorni Predmjer radova,

p) bilo koji drugi podatak ili informacija, zahtijevana od strane Inženjera ili Naručioca.

Izvođač mora dostaviti Napredak, Resurse i Gotovinski tok u istom formatu kako je dato u Potklauzuli 8.3 [Program] ili u formatu koji će instrukcijom odrediti Inženjer, ažuriran jednom mjesečno.

4.23 Aktivnosti Izvođača na gradilištu

Na kraju ove Potklauzule dodati sljedeći tekst:

Izvođač mora omogućiti, u svako doba, pristup gradilištu za ovlaštene predstavnike državne uprave i uvid u sve aktivnosti, životne i radne uslove te legalni status

svakog zaposlenika, s ciljem provjere zakonitosti njihovog zaposlenja, opšteg standarda ali i radi prevencije bilo koje nelegalne, posebno, kriminalne, aktivnosti ili ponašanja unutar i izvan gradilišta, koja utiče na ili ugrožava privatnu i javnu imovinu, individualnu i kolektivnu sigurnost, zdravlje, javni red, moral i običaje zaposlenika i lokalnog stanovništva.

4.24 Fosili

Prije prvog stava Potklauzule 4.24 dodati odredbu:

Izvođač mora omogućiti ovlaštenoj instituciji pristup na gradilište i dati joj odgovarajuću podršku radi preventivnih arheoloških istraživanja.

Dodati novu Potklauzulu 4.25:

4.25 Postojeća komunalna infrastruktura / instalacije

Prije početka radova Izvođač je dužan da se upozna sa lokacijama svih postojećih komunalnih instalacija na području gradilišta i na pristupnim putevima, prije početka Radova. U tom smislu Izvođač mora, da ishoduje ažurni, tačan katastarski plan komunalnih uređaja – podzemnih instalacija i opreme, te da kopiju plana dostavi Inženjeru.

Izvođač će se smatrati odgovornim za bilo koju štetu na putevima, kanalima, cijevima, kablovima ili bilo kojoj drugoj komunalnoj instalaciji, koje je izazvao on ili njegov Podizvođač tokom izvođenja radova i zahtijevaće se da izvrši popravke na sopstveni trošak, na zadovoljstvo Inženjera i ovlaštenih institucija – operatora komunalnih sistema.

Ukoliko su nastale, Izvođač mora popraviti štete u roku za dovršetak Radova. U slučaju da takva šteta, po mišljenju Inženjera ili ovlaštene institucije, bi mogla da izazove teškoće, opasnost ili povrede, opravka mora da se izvrši u roku koji odredi Inženjer.

Izvođač će o svom trošku, poduzeti sve potrebne mjere uz konsultaciju sa ovlaštenim institucijama i lokalnim stanovništvom, za uklanjanje i obnovu svih komunalnih uređaja.

Dodati novu Potklauzulu 4.26:

4.26 Gradilišna dokumentacija

Dužnost Izvođača je da pribavi i održava gradilišnu dokumentaciju: dnevnik građenja, građevinsku knjigu, knjigu inspekcije, dokumentaciju osiguranja kvaliteta, minerski dnevnik, elaborat sigurnosti /zaštite na radu, elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite okoliša kao i drugu dokumentaciju propisanu lokalnom regulativom.

Ti dokumenti moraju biti izrađeni od strane kompetentnog lica (koje ima odgovarajući stručni ispit), koje je pri tom i ovlašteno (imenovano od strane odgovorne osobe Izvođača). Gradilišna dokumentacija će biti pregledana i provjerena od strane stručnog i odgovornog osoblja Inženjera (osobe koje imaju odgovarajući stručni ispit i koje su ovlaštene od strane Inženjera).

6 Osoblje i radna snaga

6.1 Angažovanje osoblja i radne snage

Na kraju Potklauzule 6.1 dodati sljedeće odredbe:

Izvođač mora pribaviti regulatorne dokumente i obavijestiti sve radnike o podacima i uslovima s obzirom na radne uslove i uslove zapošljavanja, uključujući njihova prava u vezi s platom, radnim satima, prekovremenim angažmanom i kompenzaciji za prekovremeni rad, kao i o svim drugim pogodnostima (poput bolovanja, prava majke i oca na roditeljsko odsustvo ili odmor).

Za vrijeme trajanja angažmana osoblja i radne snage, Izvođač je dužan da djeluje nepristrasno i u skladu sa Zakonom o radu Bosne i Hercegovine.

6.2 Plate i uslovi rada radne snage

Na kraju Potklauzule 6.2 dodati sljedeće odredbe:

Ako je Izvođač ugovorna strana u kolektivnom sporazumu ili ga takav sporazuma na drugi način obavezuje, onda će poštovati odredbe i uslove takvog sporazuma.

Nije dozvoljeno izricanje disciplinskih mjera u vidu odbitaka od plate niti su dozvoljeni drugi odbici od plate, koji nisu definirani državnim zakonom, bez izričite dozvole radnika koji je pogođen odbitkom. Odbici nikada ne smiju dovesti do toga da uposlenik primi platu koja je manja od zakonom propisane minimalne plate. Svi radnici se moraju usmenim i pismenim putem jasno obavijestiti o uslovima koji se odnose na plate prije nego što stupe u radni odnos, te o pojedinostima u vezi s platom za dati platnim period pri svakom plaćanju. Cjelokupan iznos plata se isplaćuje blagovremeno u zakonskom sredstvu plaćanja direktno radnicima. Izvođač vodi detaljnu evidenciju svih plaćanja i odbitaka.

Izvođač mora informirati svoj Personal o obavezi plaćanja poreza na prihod u Državi, imajući u vidu stavke kao plate, nagrade, dodatke i sve koristi koje su predviđene za oporezivanje prema Zakonima Države, za vrijeme kada su na snazi, a Izvođač mora provesti svoje obaveze u vezi sa tim odbicima, kako mu je naloženo relevantnim Zakonima.

6.4 Zakoni o radu

Na kraju Potklauzule 6.4 dodati sljedeću odredbu:

Izvođač je dužan da osigura da se obaveze prema osoblju i radnoj snazi, zakoni i propisi o zaštiti na radu i socijalnom osiguranju koji proističu iz radnog odnos ne izbjegavaju, tako što će pripremiti i potpisati ugovori aranžman o zapošljavanju radne snage.

6.5 Radno vrijeme

Na kraju Potklauzule 6.5 dodati sljedeću odredbu:

Radno vrijeme mora biti u skladu s važećim zakonima, kolektivnim sporazumima i standardima profesije.

6.6 Objekti za osoblje i radnu snagu

Na kraju Potklauzule 6.6 dodati sljedeće odredbe:

U slučaju da Izvođač obezbjeđuje objekte za smještaj radnika, onda objekti moraju biti adekvatni za datu lokaciju, čisti, sigurni i u najmanju ruku zadovoljavati osnovne potrebe radnika. Smještaj mora da zadovoljava zahtjeve zakonskih propisa u državi. Izvođač je dužan da osigura da sloboda kretanja radnika do i od smještaja nije nepropisno ograničena.

6.7 Zdravlje i sigurnost

Na kraju Potklauzule 6.7 dodati sljedeće odredbe:

Prije početka radova Izvođač Naručiocu dostavlja Politiku zaštite na radu u pismenoj formi kao i Elaborat zaštite na radu koji se konkretno odnosi na projekat. Elaborat mora da obuhvata detalje Izvođačevog sistema upravljanja zaštitom na radu, uključujući planove Izvođača za upravljanje i praćenje rizika koje građevinski radovi pod kontrolom Izvođača imaju po zdravlje i sigurnost.

Izvođač planira, upravlja i prati građevinske radove koje izvodi ili koji su pod njegovom kontrolom i to na način kojim se osigurava da se radovi u najvećoj mogućoj mjeri izvode bez rizika po zdravlje i sigurnost.

Izvođač je dužan da obezbijedi sigurnu i zdravu radnu okolinu i da promoviše najbolje prakse koje se primjenjuju u oblasti zaštite na radu. Izvođač mora da preduzima korake za spriječavanje nesreća, ozlijeđa i bolesti koji su posljedica radova tako što će, u mjeri u kojoj je to moguće, identificirati i kontrolirati rizike po radnike. Izvođač svom osoblju, radnoj snazi i licima kojima je dozvoljeno da se kreću na gradilištu obezbjeđuje potrebni nadzor, informacije, uputstva i obuku kako bi svoje zadatke mogli izvršavati na siguran način. Izvođač prema potrebi obezbjeđuje i podstiče upotrebu odgovarajuće opreme kako bi umanjio rizike po zdravlje i sigurnost. Izvođač mora donijeti mjere za spriječavanje nesreća, te mjere pripravnosti i reagiranja u slučaju nesreće.

6.8 Nadzor Izvođača

Na kraju Potklauzule 6.8 dodati sljedeće odredbe:

Izvođač je dužan da svim radnicima i njihovim organizacijama omogući korištenje mehanizma za podnošenje žalbi bez bojazni od zastrašivanja ili odmazde. Izvođač će osigurati da su svi uposlenici upoznati s mehanizmom za podnošenje žalbi, koji će biti dio obuke novih uposlenika, a informacije će se istaknuti na relevantnim mjestima u radnom kampu. Izvođač mora osigurati odgovarajući mehanizam za podnošenje žalbi putem razumljivog i transparentnog procesa koji uključenim stranama pruža povratne informacije i bez bojazni od odmazde.

6.9 Osoblje Izvođača

Na kraju Potklauzule 6.9 dodati sljedeće odredbe:

Zamjena ključnog osoblja je predmet odobravanja od strane Naručioca i Inženjera. U obimu opravdanom za provođenje Ugovora, Izvođačevo rukovodno osoblje mora dobro vladati jezikom komunikacije, shodno Potklauzuli 1.4 ili, Izvođač mora da ima na gradilištu dovoljan broj prevodilaca.

6.10 Evidencija Osoblja i Opreme Izvođača

Na kraju Potklauzule 6.10 dodati odredbu:

Izvođač mora svakodnevno unositi u dnevnik građenja sve detalje o Osoblju, Radnoj snazi i svim vrstama Opreme (mehanizacije) koje čine resurse Izvođača na Gradilištu. Unesene podatke će svakodnevno kontrolirati Inženjer i svojim potpisom potvrđivati.

Dodati nove Potklauzule 6.12 do to 6.17:

6.12 Strani Personal

Izvođač može dovesti u Državu strani Personal koji je potreban za izvršenje Radova u obimu koji dopuštaju važeći Zakoni. Izvođač mora osigurati da taj Personal posjeduje zahtijevane boravišne vize i dozvole za rad. Poslodavac će, ako to zatraži Izvođač, koristeći pravovremeno i efikasno svoje najbolje sposobnosti, pomagati Izvođaču u ishođenju lokalnih, državnih, nacionalnih ili vladinih dozvola, potrebnih za dovođenje Personalu Izvođača.

Izvođač ostaje odgovoran za povratak tog Personalu u mjesta odakle su regrutirani ili u mjesta njihovog stalnog boravka. U slučaju smrti u Državi bilo koga od tog Personalu, ili člana njihovih porodica, Izvođač će na sličan način biti odgovoran da uredi odgovarajuće aranžmane za njihov povratak ili ukop.

6.13 Alkoholna pića i opojne droge

Izvođač ne smije, drugačije nego je određeno Zakonima Države, uvoziti, prodavati, poklanjati, rasturati ili drugačije distribuirati sve vrste alkoholnih pića ili opojnih droga, niti dozvoliti ili omogućiti unos, prodaju, poklanjanje, rasturanje ili distribuciju istog putem Personalu Izvođača.

6.14 Oružje i municija

Izvođač ne smije dati, rasturati ili drugačije distribuirati bilo kojoj osobi, bilo koju vrstu oružja ili municije, niti omogućiti Personalu Izvođača da to čini.

6.15 Evidencija zaposlenja radne snage

Izvođač mora voditi urednu evidenciju o zaposlenju Radne snage na Gradilištu. Zapisi moraju obuhvatiti imena, godine života, spol, sate provedene na radu i isplaćene plate svim radnicima. Takvi zapisi moraju biti sumirani svakog mjeseca i dostavljeni Inženjeru; ujedno oni moraju biti dostupni za inspekciju, tokom normalnog radnog vremena. Zapisi se moraju uključiti u detalje koje je Izvođač dužan da dostavi Inženjeru, prema Potklauzuli 6.10 [Evidencija o Izvođačevom Osoblju i Radnoj snazi].

6.16 Radničke organizacije

U državama gdje relevantni zakoni o radu priznaju prava radnika da se organiziraju i da se priključe radničkim organizacijama po njihovom izboru, bez ometanja i s ciljem ostvarivanja kolektivnih povoljnosti, Izvođač mora poštovati takve zakone. Tamo gdje relevantni zakoni o radu bitno ograničavaju radničke organizacije, Izvođač mora omogućiti alternativna sredstva za Izvođačev Personal da izrazi svoje interese i da zaštiti svoja prava u vezi sa uslovima rada i pravilima radnih odnosa.

U oba prethodno navedena slučaja, i tamo gdje relevantni zakoni o radu ne uređuju predmetnu oblast, Izvođač ne smije obeshrabrivati Personal Izvođača da se organizira ili da se priključuje radničkim organizacijama po njihovom izboru, ili s ciljem ostvarivanja kolektivnih povoljnosti, te ne smije diskriminirati ili vršiti pritisak na Personal Izvođača koji sudjeluje ili želi da sudjeluje u takvim organizacijama radi ostvarivanja kolektivnih povoljnosti.

Izvođač mora da saraduje sa takvim radničkim predstavnicima. Od radničkih organizacija se očekuje da na fer-osnovi (dobro) predstavljaju sve radnike u okviru radne snage. Izvođač mora osigurati pristup svim radnim mjestima za predstavnike radnika, što je neophodno za ispoljavanje njihovih funkcija predstavljanja.

6.17 Nediskriminacija i jednake mogućnosti

Izvođač ne smije donositi odluke o zaposlenju na bazi ličnih karakteristika koje nisu inherentne opisu poslova / zahtjevima radnog mjesta. Izvođač mora utemeljiti radne odnose na principima jednakih mogućnosti i fer-tretmana, a ne smije diskriminirati u vezi sa aspektima radnih odnosa, uključujući regrutiranje i najam, naknade (u šta spadaju plata i nagrade), radne uslove i pravila radnog odnosa, pristup obučavanju, promociji / napredovanju, završetak rada i penzionisanje, te disciplinu.

Izvođač mora osigurati jednako plaćanje za muškarce i za žene, za rad jednake vrijednosti. U zemljama gdje relevantni zakoni o radu omogućuju nediskriminatorno zapošljavanje, Izvođač mora poštovati takve zakone. Ukoliko zakoni o radu ne reguliraju nediskriminaciju u zapošljavanju, Izvođač mora ispuniti zahtjev ove Potklauzule. Posebne mjere zaštite ili podrške za sanaciju prethodne diskriminacije, ili za promociju lokalnih mogućnosti zapošljavanja, ili odabir za pojedine poslove baziran na inherentnim zahtjevima radnog mjesta, ne smiju se tretirati kao diskriminacija.

7 Postrojenja, Materijali i Vještina izrade**7.2 Uzorci**

Na početku ove Potklauzule dodati sljedeći tekst:

U skladu sa Planom osiguranja kvaliteta, od Izvođača se zahtijeva da Inženjeru dostavi na saglasnost prijedlog za Materijale i Opremu koja se ugrađuje. Uzorci se, po pravilu, dostavljaju za sve Materijale, ukoliko Inženjer drugačije ne odredi.

7.4 Ispitivanje

Početak prve rečenica u drugom stavu ove Potklauzule se mijenja i glasi:

“ Izvođač o svom trošku obezbjeđuje.....”

Nakon prve rečenice umetnuti sljedeći tekst:

Izvođač je dužan da organizira gradilišnu laboratoriju za ispitivanje materijala i provjeravanje kvaliteta izvođenja radova koji su predmet Ugovora. Ispunjavanje minimalnih zahtjeva u pogledu uslova okoline, personala, opreme i radnih procedura ispitne laboratorije, saglasno standardu BAS EN ISO / IEC 17025, mora provjeriti Inženjer. Izvođač na gradilištu mora osigurati minimalno: prostor, opremu i ljudske resurse za testiranje materijala i radova u kapacitetu koji će odrediti Inženjer. Samo za ona ispitivanja za koja Inženjer ocjeni da nije racionalno provoditi na gradilištu Inženjer će Izvođaču odobriti ispitivanja u laboratorijama van gradilišta.

Na kraju drugog stava dodati sljedeći tekst:

Kao obavezni sadržaj Plana osiguranja kvaliteta, Izvođač će pripremiti, a po potrebi i ažurirati, Program ispitivanja za sve radove i materijale u skladu sa Specifikacijom koji treba da budu testirani na gradilištu i izvan gradilišta, tokom trajanja Ugovora, te dostaviti ga na saglasnost i odobrenje Inženjeru.

8 Početak, kašnjenje i prekid

8.3 Program izvođenja radova

Na kraju stava (d ii) ove Potklauzule dodaju se sljedeće odredbe:

- (iii) Izvođač dostavlja tromjesečno ugovorene i ostvarene novčene tokove (cash flow)
- (iv) Plan upravljanja saobraćajem

Revidiran program i detaljna procjena novčanog toka predaju se 14 dana nakon datuma zahtjeva Inženjera.

e) Prilikom pripremanja programa radova, Izvođač mora da uzme u obzir nepovoljne vremenske prilike, koje mogu predstavljati prepreku za napredovanje radova u zimskim mjesecima. U skladu sa zakonskim propisima u BiH Naručilac može da smanji intenzitet građevinskih/sanacionih radova na javnim cestama tokom zime (od 15. novembra do 15. marta) radi javne sigurnosti. Sva ograničenja koja Naručilac postavi tokom tog perioda neće biti osnova za podnošenje zahtjeva za produženje roka za dovršenje Radova.

8.4 Produženje roka za dovršenje

Posljednja rečenica ove Potklauzule se briše i dodaje se sljedeći tekst:

Prilikom donošenja odluke o bilo kojem produženju roka prema Potklauzuli 20.1, Inženjer pregledava prethodne odluke i pismenim putem šalje preporuke Naručiocu koji donosi krajnju odluku, osim ako ne postane predmet spora. Produženje roka se odobrava tako što se izda Dodatak ugovoru koji potpisuju obje strane.

8.6 Napredovanje

Na kraju ove Potklauzule dodati sljedeći tekst:

Izvođač mora dostaviti revidirani Program u roku od 28 dana nakon zahtjeva Inženjera. Ako Izvođač ne dostavi spomenuti revidirani program i prateći izvještaj, Naručilac može poduzeti sve potrebne mjere kako bi ubrzao napredovanje i ispoštovao Rok za dovršenje. Te mjere obuhvataju uvođenje novih podizvođača i dobavljača kojima će se dodijeliti određeni dijelovi Ugovora. Ako zbog tih mjera Naručiocu nastanu dodatni troškovi, Izvođač će u skladu s Potklauzulom 2.5 [Potraživanja Naručioaca] snositi te troškove pored ugovornih kazni (penala) (ako ih ima) prema Potklauzuli 8.7 ispod.

Ako Izvođač ne preda revidirani plan zajedno s metodologijom izvođenja radova s ciljem ubrzanja radova ili ako se Izvođač ne pridržava plana nakon što ga dostavi, Naručilac ima pravo da bez pristanka Izvođača izostavi određene radove čije izvođenje kasni i da ih dodijeli drugom izvođaču. Izvođač, u tom slučaju, nema pravo na kompenzaciju indirektnih troškova.

8.8 Privremena obustava Radova

Na kraju prvog stava ove Potklauzule dodaje se sljedeća odredba:

Prije slanja uputstva za privremeno obustavljanje svih radova, Inženjer je dužan da konsultuje Naručioca kako bi dobio odobrenje

Na kraju drugog stava dodati sljedeći tekst:

Ako je privremena obustava Radova, naložena od strane Inženjera, uzrokovana:

- (a) lošim / nepovoljnim vremenskim prilikama
 - (b) potrebom za sigurnošću i stabilnošću Radova ili okoline,
- sljedeće Potklauzule: 8.9, 8.10 i 8.11 neće se primjenjivati.

9 Ispitivanje na završetku / prilikom dovršenja

9.1 Obaveze Izvođača

Na kraju ove Potklauzule dodaje se sljedeći stav:

Da bi stekao pravo na dobivanje Potvrde o preuzimanju, Izvođač će da obavi ispitivanja definirana Specifikacijom.

10 Naručilac preuzima Radove

10.1 Preuzimanje Radova ili Dionica

Nakon što primi obavještenje od Izvođača, Inženjer će da obavijesti Naručioca o datumu na koji namjerava da obavi interni pregled Radova u svrhu izdavanja Potvrde o preuzimanju.

Na kraju ove Potklauzule dodati sljedeći tekst:

Nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju a najkasnije u roku od 28 dana, Izvođač je obavezan da obezbjedi sve potrebne uslove za uspješno provođenje Tehničkog pregleda i pripremi: Projekte izvedenog stanja i svu drugu relevantnu dokumentaciju.

Izvođač je obavezan da nedostatke koje je utvrdila Komisija za tehnički pregled otkloni u zadanom roku. Ako Izvođač propusti da to učini, Naručilac ima pravo da unajmi treću stranu da otkloni nedostatke, na trošak Izvođača.

11 Rok za otklanjanje nedostataka

11.4 Propust da se otklone nedostaci

Na kraju Potklauzule 11.4 dodati sljedeću odredbu:

U svim prethodno navedenim slučajevima Naručilac ima pravo na naknadu svih šteta koje trpi zbog propuštanja Izvođača da popravi / otkloni sve nedostatke.

12 Mjerenje i procjena

12.1 Radovi koji podliježu mjerenju

Na kraju Potklauzule 12.1 dodati odredbu:

Obaveza Izvođača je da provede mjerenje Radova i da upiše podatke o izmjerenim veličinama u Građevinsku knjigu, u skladu sa Zakonom. Inženjer nadzire mjerenja,

provjerava tačnost podataka i izračun količina u građevinskoj knjizi i ovjerava ih.

12.3 Procjena

Briše se dio pod a) trećeg stava mijenja sljedećim tekstom:

Sve cijene stavki ugovornog troškovnika su „pozicije sa fiksnom cijenom“, izuzimajući primjenu člana 13.8 Korekcije uslijed promjene troškova.

Navod pod b) i) se mijenja i glasi:

i) je nalog za izvođenje radova dat shodno tački 13 (Izmjene i korekcije), i ako takva stavka radova ne postoji u ugovornom troškovniku.

12.4 Izostavljanje

Na kraju ove Potklauzule dodati sljedeći stav:

Izvođač ne može da potražuje dodatne troškove ako je Inženjer izdao nalog da se izostave određene pozicije radova, pod uslovom da nije započeto izvođenje tih radova na gradilištu ili da van gradilišta nije započet proizvodni proces za potrebe tih radova.

13 Izmjene i usklađivanja

13.1 Pravo na izmjene

U trećem stavu ove Potklauzule, pod tačkom (d) izbrisati riječi:

“ako to nije izvedeno od strane drugih”

Dodati sljedeću odredbu nakon stava (f):

Izvođač ne može da potražuje dodatne troškove ako je Inženjer izdao nalog da se izvrši izmjena određene pozicije radova, pod uslovom da nije započeto izvođenje tih radova na gradilištu ili da van gradilišta nije započet proizvodni proces za potrebe tih radova.

13.2 Poboljšanja

U drugom stavu, pod tačkom (c) ove Potklauzule, iza riječi “Inženjer”, dodati sljedeće:

“bazirano na prethodnoj pisanoj saglasnosti Naručioca”

14 Ugovorna cijena i plaćanje

14.3 Zahtjev za izdavanje Privremene situacije

Na kraju ove Potklauzule dodati stav:

(h) Izvođač treba da priloži prateću originalnu dokumentaciju poput potvrda o porijeklu i garancija za kvalitet materijala i ugrađene opreme ili drugu tehničku dokumentaciju prema zahtjevima Inženjera.

14.6 Izdavanje Privremene situacije

Iza prvog stava ove Potklauzule, dodati sljedeće odredbe:

Prilikom pregleda i ovjere Privremene situacije, Inženjer je odgovoran za:

- a) provjeru i potvrđivanje stvarno izvedenih količina radova;
- b) primjenu odgovarajućih jediničnih cijena za stavke izvedenih radova;
- c) provjeru tačnosti obračuna izvedenih radova, ali ne i za odobravanje plaćanja iz potraživanja i zadržanih iznosa, s obzirom da takva odobrenja daje Naručilac.

14.7 Plaćanje

U ovoj Potklauzuli promijeniti tačku (a) kako slijedi:

Na kraju Potklauzule 14.7 dodaje se sljedeći tekst:

Prije nego što se izvrši bilo koje plaćanje prema Ugovoru, Izvođač Naručioca obavještava o pojedinostima u vezi s bankovnim računom (računima) koje je Izvođač odredio za plaćanja u valuti ili valutama navedenim u Ugovoru. Izvođaču se svi dospjeli iznosi uplaćaju na bankovni račun (račune) koji je odredio. Izvođač snosi troškove svih bankovnih naknada koje se obračunavaju na uplate Naručioca prema Izvođaču.

14.15 Valute plaćanja

Postojeću Potklauzulu zamijeniti kako slijedi:

Pot-klauzula 14.15 se ne primjenjuje. Ugovorna cijena se plaća u KM.

15 Naručilac raskida Ugovor

Dodaje se nova Pot-klauzula 15.6:

15.6 Zabranjene prakse

Ako Naručilac na osnovu razumnih dokaza utvrdi da je Izvođač tokom nadmetanja za Ugovor ili izvršenja Ugovora učestvovao u zabranjenim praksama, onda Naručilac može raskinuti Ugovor s Izvođačem uz slanje obavještenja 14 dana unaprijed, te zatražiti njegovo povlačenje s Gradilišta i tada se primjenjuju odredbe Klauzule 15. kao da je takav raskid izvršen prema Potklauzuli 15.2 [Naručilac raskida Ugovor].

Ako se na osnovu razumnih dokaza utvrdi da je uposlenik ili podizvođač Izvođača učestvovao u zabranjenim praksama tokom izvođenja radova, onda će takav uposlenik biti odstranjen u skladu s Potklauzulom 6.9 [Osoblje Izvođača].

U svrhu ovog člana, dolje navdeni pojmovi se smatraju zabranjenim praksama:

- (a) „primoravanje“ je direktno ili indirektno nanošenje štete ili povrede, odnosno prijetnja o nanošenju štete ili povrede stranama ili njihovoj imovini s namjerom da se na neprimjeren način utiče na radnje neke strane;
- (b) „namještanje“ je dogovor između dvije ili više strana s namjerom da se postigne neprimjeren cilj, uključujući uticanje na radnje druge strane na neprimjeren način;
- (c) „praksa uzimanja mita“ je direktno ili indirektno nuđenje, davanje, primanje ili podsticanje na nuđenje, davanje, primanje bilo kakve stvari od vrijednosti kako bi se na neprimjeren način uticalo na radnje druge strane;
- (d) „prijevrni rad“ je svaki čin ili izostavljanje, uključujući krivo predstavljanje, kojim se svjesno ili bezobzirno zavarava ili pokušava zavarati neka strana s ciljem pribavljanja finansijske ili neke druge koristi ili izbjegavanja obaveze;

18 Osiguranje

18.1 Opšti zahtjevi za osiguranje

Na kraju drugog stava ove potklauzule dodaje se sljedeći tekst:

„Naručilac neće odobriti policu osiguranja u kojoj je za Osiguranje protiv povreda osoba i oštećenja imovine iz potklauzule 18.3., ugovorena franšiza koja podrazumijeva učešće osiguranika (Ugovornih strana) u iznosu štete.“

18.3 Osiguranje protiv povreda osoba i oštećenja imovine

U ovoj Potklauzuli dopuniti tačku (b) kako slijedi:

„ i bez franšize koja podrazumijeva njihovo učešće u iznosu štete,“

20 Potraživanja, sporovi i arbitraža

20.5 Sporazumno rješenje spora

Između prve i druge rečenice u ovoj potklauzuli dodaje se sljedeći tekst:

“Ugovorne strane su u obavezi da prije početka arbitraže spor pokušaju riješiti putem medijacije u skladu sa Zakonom o postupku medijacije (Službeni glasnik BiH, broj 37/04) i drugim zakonskim i podzakonskim aktima kojima je regulisana medijacija u Bosni i Hercegovini. Sporazumna nagodba koju ugovorne strane potpišu u postupku medijacije ima snagu izvršne isprave i obavezuje obje strane. Medijator mora biti osoba koja sa iskustvom u primjeni ugovora o građenju i FIDIC-a.”

20.6 Arbitraža

Tekst postojeće Potklauzule promijeniti, kako slijedi:

Svaki spor između Ugovornih strana koji proizlazi iz ili je u vezi s Ugovorom, a koji se ne riješi sporazumno u skladu s Potklauzulom 20.5. i u pogledu kojeg odluka (ako postoji) VRS-a nije postala konačna i obavezujuća, konačno će se riješiti arbitražom pred Arbitražnim sudom pri Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine i to:

- (a) Spor će se konačno riješiti prema arbitražnim pravilima Vanjskotrgovinske komore propisanim u Pravilniku o organizaciji i radu arbitražnog suda;
- (b) Spor će rješavati tri arbitražna suca koji se imenuju u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i radu arbitražnog suda;
- (c) Mjesto arbitraže bit će Sarajevo;
- (d) Arbitražni postupak vodit će se na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini (bosanski/hrvatski/srpski);
- (e) Mjerodavno pravo su zakoni Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Arbitražni suci imaju sva ovlaštenja da otvore, pregledaju i revidiraju sve potvrde, odluke, uputstva, mišljenja ili procjene Inžinjera kao i sve odluke VRS-a, koje su relevantne za spor. Ništa ne može diskvalificirati predstavnike Ugovornih strana i Inžinjera da budu pozvani kao svjedoci i da daju iskaz pred arbitražnim sucima o bilo kojem pitanju relevantnom za spor.

Nijedna Ugovorna strana se ne smije ograničiti u postupku pred arbitražnim sucima u odnosu na dokaze ili argumente koji su ranije izneseni pred VRS-om u svrhu donošenja odluke ili razloge nezadovoljstva koji su izneseni u Obavještenju o nezadovoljstvu. Sve odluke VRS-a su osnovani dokazi u arbitraži.

Arbitraža može započeti prije ili nakon dovršenja Radova. Obaveze Ugovornih strana, Inžinjera i VRS-a neće se mijenjati zbog činjenice da se arbitraža vodi tokom izvođenja Radova.

DODATAK UGOVORU

Sve klauzule i pod-klauzule navedene u ovom dodatku ugovora će biti sastavne klauzule i pod-klauzule Opštih uslova Ugovora (OUU)

Klauzula	Pod-klauzula	Podaci
Naziv i adresa Ugovornog organa	1.1.2.2 & 1.3	Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Naziv i adresa Izvođača	1.1.2.3 & 1.3	
Naziv i adresa nadzornog organa	1.1.2.4 & 1.3	
Rok završetka radova	1.1.3.3	8 mjeseci
Garantni period za izvedene radove	1.1.3.7	24 mjeseca
Sekcije	1.1.5.6	Nema sekcija
Elektronski sistemi prijenosa	1.3 (a)	Nije primjenjivo
Mjerodavno pravo	1.4	Zakoni Bosne i Hercegovine, Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine, Zakoni kantona na čijem području se izvode radovi
Mjerodavni jezik	1.4	Službeni jezici naroda u BiH (bosanski, hrvatski, srpski)
Jezik za komunikaciju	1.4	Službeni jezici naroda u BiH (bosanski, hrvatski, srpski)
Rok za uvođenje u posao	2.1	28 dana nakon Datuma Početka
Obaveze i ovlaštenja nadzornog organa	3.1	0%

Garancija za dobro izvršenje ugovora	4.2	Garancija za dobro izvršenje ugovora bit će u formi garancije plative na zahtjev na iznos od 10% od prihvaćene ugovorne cijene, u istoj valuti kao i prihvaćena ugovorna cijena.
Uobičajeno radno vrijeme	6.5	08:00 do 18:00 sati, od ponedjeljka do subote
Odšteta zbog kašnjenja radova	8.7 & 14.15(b)	0,1 % od ugovorne cijene po danu kašnjenja.
Maksimalni iznos odštete po osnovu kašnjenja	8.7	10% od konačne ugovorne cijene.
<i>U slučaju privremenih iznosa:</i> Procentualno usklađivanje privremenih iznosa	13.5.(b)(ii)	Nije dozvoljeno
<i>Ako se Pod-Klauzula 13.8 primjenjuje:</i> Korekcija zbog promjene troškova	13.8	Nije primjenjivo
Ukupno avansno plaćanje	14.2	Nije primjenjivo
Procenat retencije	14.3	Nije primjenjivo
Ograničenje retencije	14.3	Nije primjenjivo
Postrojenja i materijali	14.5 b	Nije primjenjivo
	14.5 c	Agregati za beton i asfalt, Bitumen, Sigurnosne ograde i slična oprema ceste
Minimalni iznos privremenih mjesečnih situacija	14.6	Nije primjenjivo
Valuta/Valute plaćanja	14.15	Ugovorna cijena bit će plaćena u KM
Rokovi za dostavu osiguranja:	18.1	

a. dokaz o osiguranju.		14 dana			
b. odgovarajuće police		28 dana			
Maksimalni iznos odbitaka za osiguranje rizika Ugovornog organa	18.2 (d)	20.000,00 KM			
Minimalni iznos osiguranja trećeg lica	18.3	100.000,00 KM po štetnom događaju s neograničenim brojem događaja			
Vijeće za rješavanje sporova će činiti:	20.2	Samo jedan član			
Vijeće za rješavanje sporova će biti:	20.2	-			
Imenovanje VRS-a (ukoliko se ugovorne strane ne dogovore) će biti izvršeno od strane:	20.3	Vanjskotrgovinska Hercegovine	komora	Bosne	i
Pravila arbitraže	20.6(a)	Vanjskotrgovinska Hercegovine	komora	Bosne	i

OPŠTI USLOVI UGOVORA (OUU)

Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar

(JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar)

[ime Investitora]

„Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa - Zvirovići u dužini oko 5,8 km“

[naziv Ugovora]

Opšti uslovi ugovora „Uslovi ugovaranja za građevinske radove“, FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999, koje je pripremila *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils/Međunarodna federacija savjetodavnih inženjera* (FIDIC). Ovi uslovi podliježu promjenama i dopunama navedenim u: “Posebni uslovi ugovora” (PUU)

Primjerci FIDIC-ovih Uslova Ugovora mogu se dobiti od:

FIDIC Secretariat
P.O. Box 311 . CH-1215 Geneva 15
Switzerland
Fax: +41-22-799-49-01
Telephone: +41-22-799-49-00
e-mail: fidic@fidic.org

i na zvaničnoj web stranici FIDIC-a
WWW.FIDIC.ORG

OBRAZAC BANKOVNE GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA**Naziv i logo Banke**

 Za Ugovorni organ: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar,
 Ul. Adema Buća 20,
 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Informisani smo da je naš klijent _____ [ime i adresa najuspješnijeg
 ponuđača] (daljem tekstu: Izvođač), na osnovu Vaše Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:
 _____ od _____ [naznačiti broj i datum odluke] zaključio sa Vama,
 Naručiocem, dana _____ [datum zaključivanja ugovora] Ugovor za izvođenje radova
 _____ [opis ugovora i referentni broj ugovora], čija je vrijednost
KM (u daljem tekstu: Ugovor).

Također smo informisani da, Vi, kao Naručilac zahtijevate da se izvršenje ugovora garantira u
 iznosu od _____% od vrijednosti ugovora, što iznosi _____KM, slovima: _____
 [naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije], da bi se osiguralo poštivanje
 ugovorenih obveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, mi, _____ [ime i adresa banke], se obavezujemo
 neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim
 što ukupni iznos ne može preći _____ [naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu
 garancije] u roku od tri radna dana po primitku Vašeg pisanog zahtjeva za plaćanje, a koji sadrži
 Vašu izjavu da Izvođač ne ispunjava svoje obaveze iz Ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za plaćanje po ovoj garanciji prihvatljiv je ako nam je poslan u potpunosti SWIFT-om od
 Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da Vas isti pravno obavezuje.
 Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za plaćanje,
 poslanog preporučenom ili brzom poštom, putem Vaše banke, na
 adresu _____ [ime i adresa banke].

Ova garancija stupa na snagu _____ [navesti datum izdavanja garancije].

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____ [naznačiti datum i vrijeme važenja
 garancije, koji se odnosi na rok završetka radova+28 dana].

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala
 biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka
 pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat
 (BANKA)

OBRAZAC BANKOVNE GARANCIJE ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM PERIODU

Korisnik: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar,
 Ul. Adema Buća 20,
 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Naručilac)

Ugovor:

.....

GDJE, (ovlašteni predstavnik i vodeći partner u slučaju da je Izvođač radova JV) (u daljem tekstu „Izvođač“) preuzima obavezu otklanjanja nedostataka u garantnom periodu, po Ugovoru broj koji se odnosi na na iznos od KM od godine (u daljem tekstu “Ugovor“) i gdje je s vaše strane navedeno u rečenom Ugovoru da će Vam nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova, uz okončanu situaciju, Izvođač pružiti Bankovnu garanciju za garantni period od strane priznate banke za iznos koji je utvrđen ovdje, kao osiguranje za izvršenje njegovih obaveza u garantnom periodu u skladu sa Ugovorom i gdje smo se složili da Izvođaču izdamo takvu Bankovnu garanciju;

U SKLADU S TIM SADA ovim neopozivo potvrđujemo da smo mi _____ (naziv banke i puna adresa) Garant i odgovorni vama, u ime Izvođača, do ukupnog iznosa od _____ [*iznos garancije*] _____ [*iznos slovima*], gdje mi preuzimamo da Vam platimo, po Vašem prvom pisanom zahtjevu , bezuslovno i neopozivo , svaki iznos ili iznose u granicama maksimalno do _____ [*iznos garancije*] s tim da Vi ne morate dokazivati niti izlagati osnove ili razloge Vašeg zahtjeva za ovdje utvrđeni iznos.

U svrhu identifikacije Vaš zahtjev za plaćanje mora nam biti dostavljen putem Vaše poslovne banke, koja će nam šifriranom SWIFT porukom potvrditi da su potpisi na Vašem zahtjevu za plaćanje autentični i da u potpunosti odgovaraju onima koji se nalaze kod njih na popisu vaših autoriziranih potpisa i da je original vašeg zahtjeva za plaćanje upućen na našu gore navedenu adresu.

Ova Garancija će biti validna do datuma 28 (dvadesestostam) dana od isteka garantnog roka, definiranog u Ugovoru, a najkasnije do datuma _____ godine. Po isteku navedenog roka važenja prestaju sve naše obaveze po ovoj garanciji.

Svakim našim plaćanjem izvršenim po ovoj garanciji, za iznos izvršenog plaćanja, automatski se smanjuje iznos na koji je ova garancija izdata.

Ova garancija će se upravljati i tumačiti u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, mjesto sudske nadležnosti je Sarajevo.

Potpis ovlaštenog lica i pečat: _____ (M.P.)

Ime i titula potpisnika: _____

Ime banke/finansijske institucije: _____

Adresa: _____

Datum: _____

PREDMJER RADOVA

PREDMJER RADOVA
Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa-
Zvirovići u dužini oko 5,8km

redni broj	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
				[KM]	[KM]
	IZMJESTANJE VODOVODA MILETINA-TROMEĐA				
	A/ PRIPREMNI RADOVI				
1.	Iskolčenje građevine vodoopskrbnog cjevovoda. Rad obuhvaća sve radove na snimanju, obilježavanju i lociranju cjevovoda situacijski i niveletski upisivanjem oznaka i osiguranja. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i izradu elaborata iskolčenja svih objekata cjevovoda. Elaborat izraditi i predati nadzornom inženjeru prije početka radova, a eventualne promjene trase cjevovoda trebaju biti obrađene projektom izvedenog stanja i uz pismenu suglasnost projektanta ovog glavnog projekta.				
	Obračun radova po m'	m'	3,328.26		
2.	Iznalaženje i obilježavanje svih eventualnih podzemnih instalacija u koridoru izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u širini od 3.00 metra.				
	Obračun radova paušal	pau	1.00		
	UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:				
	B/ ZEMLJANI RADOVI				
3.	Strojni iskop rova u zemljištu IV i V kategorije, dubine do 2.00 m i širine 60 cm prema priloženom detalju, sa odbacivanjem iskopanog materijala u stranu minimalno 0.5 m od ivice rova i dokopavanjem za smještaj okana i anker blokova. Rov je mjestimično potrebno osigurati razupiranjem i eventualno crpiti podzemnu vodu, te se pridržavati HTZ mjera na gradilištu radi sigurnosti rada ljudi. Procijenjeni udio strojnog iskopa iznosi 70%, a ručnog 30%.				
	Obračun radova po m ³	m ³	1,936.04		
4.	Planiranje cijele širine dna rova kanala sa točnošću od +/- 3 cm prema uzdužnim profilima, sve uključujući i mjesta okana. Sve neravnine ručno sasjeći i odgovarajuće popuniti kamenom sitneži. Zbijenost dna rova treba iznositi minimalno 40 Mpa.				
	Obračun radova po m ²	m ²	2,164.32		
5.	Nabavka, doprema do mjesta ugradnje i izrada (ugradnja) posteljice od pijeska veličine zrna 0-8 mm u debljini od 10 cm uz kut nalijegnja od 2α=120°, na koju se polažu vodovodnih cijevi, pri čemu je potrebno postići propisanu zbijenost. (S _z =95% i M _s >25MPa)				
	Obračun radova po m ³	m ³	279.26		
6.	Nabavka, doprema do mjesta ugradnje i izrada (ugradnja) obloge oko cijevi i iznad tjemena u visini od 30 cm od pijeska veličine zrna 0-8mm, pri čemu je potrebno postići propisanu zbijenost. (S _z =95% i M _s >25MPa)				
	Obračun radova po m ³	m ³	836.58		

redni broj	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
				[KM]	[KM]
7.	Zasipanje ostatka rova cjevovoda do projektirane kote posteljice nogostupa probranim materijalom iz iskopa, veličine zrna max 60 mm. Stavka obuhvaća ugradnju materijala u slojevima i zbijanje svakog sloja do propisane zbijenosti. ($S_z=95\%$ i $M_s>25\text{MPa}$)				
	Obračun radova po m^3	m^3	589.53		
8.	Prijevoz viška iskopanog materijala na trajnu građevinsku deponiju udaljenu cca 3 km.				
	Obračun radova po m^3	m^3	1,346.51		
	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:				
C/ BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI					
9	Betoniranje podložnog sloja betona debljine $d=10$ cm, ispod temeljne ploče okana, nearmiranim betonom MB20 u dvostranoj oplati. Obuhvaćena je nabavka, ugradba, zaštita betona, kao i dvostrana oplata. Obračun radova po m^3				
	Okna sektorskih zatvarača:	m^3	4.08		
	Okna ogranaka:	m^3	1.55		
	Okna muljnog i zračnog zasuna:	m^3	1.24		
	Mjerno okno:	m^3	0.38		
10	Betoniranje temeljne AB ploče okana debljine $d=20$ cm, betonom MB30 u dvostranoj oplati. Obuhvaćena je nabavka, ugradba, zaštita betona, kao i dvostrana oplata. Obračun radova po m^3				
	Okna sektorskih zatvarača:	m^3	6.82		
	Okna ogranaka:	m^3	2.40		
	Okna muljnog i zračnog zasuna:	m^3	1.92		
	Mjerno okno:	m^3	0.77		
11	Betoniranje AB zidova okana debljine $d=20$ cm, betonom MB30 u dvostranoj oplati. Obuhvaćena je nabavka, ugradba, zaštita betona, kao i dvostrana oplata. Obračun radova po m^3				
	Okna sektorskih zatvarača:	m^3	13.68		
	Okna ogranaka:	m^3	4.37		
	Okna muljnog i zračnog zasuna:	m^3	4.37		
	Mjerno okno:	m^3	1.66		
12	Betoniranje pokrovne AB ploče okana debljine $d=15$ cm, betonom MB30 u dvostranoj oplati. Obuhvaćena je nabavka, ugradba, zaštita betona, kao i dvostrana oplata. Obračun radova po m^3				
	Okna sektorskih zatvarača:	m^3	5.12		
	Okna ogranaka:	m^3	1.80		
	Okna muljnog i zračnog zasuna:	m^3	1.80		
	Mjerno okno:	m^3	0.57		
13	Betoniranje betonskih anker blokova nearmiranim betonom MB20 u oplati. Obuhvaćena je nabavka, ugradba, zaštita betona, kao i potrebna oplata. Dimenzije anker bloka su $30 \times 30 \times 25$ cm, koji se postavljaju ispod fazonskih komada i armatura su oknima.				
	Obračun radova po komadu	kom	18.00		

redni broj	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
				[KM]	[KM]
14	Nabavka, doprema, ugradnja mrežaste armature Bst500s. Obuhvaćena je nabavka betonskog čelika, razvrstavanje, pregled, sječenje, savijanje, kao i doprema na gradilište i ugradnja.				
	Obračun radova po kg	kg	3,169.60		
UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:					
D/ MONTAŽERSKI RADOVI					
15	Nabavka, transport do mjesta ugradnje, raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montaža (spajanje) vodovodnih PEHD cijevi, PE100, SDR17, Ms1,25 za radni tlak do 10 bara. Cijevi trebaju biti sukladne prema svim zahtjevima s normom BAS EN 12201-1:2011 i BAS EN 12201-2:2011. Doprema cijevi u palicama minimalne duljine 12,00 metara za profile >110 mm, a za profile <110 mm u kolotovima duljine 100 metara. Jediničnom cijenom obuhvatiti nabavku i spajanje (varenje) cijevi elektrofuzijskim spojnica. Obračun radova po m'				
	PEHD DN90 mm	m'	40.00		
	PEHD DN110 mm	m'	536.34		
	PEHD DN160 mm	m'	2,841.92		
16	Nabavka, transport do mjesta ugradnje, raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montaža (spajanje) vodovodnih PEHD cijevi, PE100, SDR21, Ms1,25 za radni tlak do 8 bara. Cijevi trebaju biti sukladne prema svim zahtjevima s normom BAS EN 12201-1:2011 i BAS EN 12201-2:2011. Doprema cijevi u palicama minimalne duljine 12,00 metara za profile >110 mm, a za profile <110 mm u kolotovima duljine 100 metara. Predmetne PEHD cijevi se koristi kao zaštitna cijev kroz koju se provlače cijevi priključaka koje prolaze ispod trupa prometnice. Jediničnom cijenom obuhvatiti nabavku i spajanje (varenje) cijevi elektrofuzijskim spojnica. Obračun radova po m'.				
	PEHD DN75 mm	m'	540.00		
	PEHD DN160 mm	m'	90.00		
17	Nabavka, transport do mjesta ugradnje i ugradnja (montaža) fazonskih komada i armatura u okna sektorskih zatvarača TIPA "A".Fazonski komadi i armature trebaju biti sukladni s normom BAS EN545 s vanjskom i unutarnjom zaštitom iz epoksidnog praha minimalne debljine nanosa 250 do 300 mikrona - za pitku vodu, te za podzemnu ugradnju u plavom tonu sukladno normi BAS EN545 i BAS EN14901. Ponuditelj je za dolje specificirani vodovodni materijal dužan dostaviti i važeći DVGW certifikat.Jediničnom cijenom obuhvatiti vijke, brtve kao i sav ostali neophodni materijal.Obračun radova po komadu				
	LGF spojnica, DN160; NP10b	kom	2.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN160; NP10b	cmpl	2.00		
	T komad, DN150/100; NP10b	kom	1.00		
	EVX zasun, DN150; NP10b	kom	1.00		
	MDK-A, DN150; NP10b	kom	1.00		
	EVX zasun, DN100; NP10b	kom	1.00		
	MDK-A, DN100; NP10b	kom	1.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN110; NP10b	kom	1.00		
	LGF spojnica, DN110; NP10b	kom	1.00		

redni broj	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
				[KM]	[KM]
18	Nabavka, transport do mjesta ugradnje i ugradnja (montaža) fazonskih komada i armatura u okna sektorskih zatvarača TIPA "B". Fazonski komadi i armature trebaju biti sukladni s normom BAS EN545 s vanjskom i unutarnjom zaštitom iz epoksidnog praha minimalne debljine nanosa 250 do 300 mikrona - za pitku vodu, te za podzemnu ugradnju u plavom tonu sukladno normi BAS EN545 i BAS EN14901. Ponuditelj je za dolje specificirani vodovodni materijal dužan dostaviti i važeći DVGW certifikat. Jediničnom cijenom obuhvatiti vijke, brtve kao i sav ostali neophodni materijal. Obračun radova po komadu.				
	LGF spojnica, DN160; NP10b	kom	6.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN160; NP10b	cmpl	6.00		
	T komad, DN150/80; NP10b	kom	3.00		
	EVX zasun, DN150; NP10b	kom	3.00		
	MDK-A, DN150; NP10b	kom	3.00		
	EVX zasun, DN80; NP10b	kom	3.00		
	MDK-A, DN80; NP10b	kom	3.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN90; NP10b	kom	3.00		
	LGF spojnica, DN90; NP10b	kom	3.00		

redni broj	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
				[KM]	[KM]
19	<p>Nabavka, transport do mjesta ugradnje i ugradnja (montaža) fazonskih komada i armatura u okna sektorskih zatvarača TIPA "C".</p> <p>Fazonski komadi i armature trebaju biti sukladni s normom BAS EN545 s vanjskom i unutarnjom zaštitom iz epoksidnog praha minimalne debljine nanosa 250 do 300 mikrona - za pitku vodu, te za podzemnu ugradnju u plavom tonu sukladno normi BAS EN545 i BAS EN14901.</p> <p>Ponuditelj je za dolje specificirani vodovodni materijal dužan dostaviti i važeći DVGW certifikat.</p> <p>Jediničnom cijenom obuhvatiti vijke, brtve kao i sav ostali neophodni materijal.</p> <p>Obračun radova po komadu.</p>				
	LGF spojnica, DN160; NP10b	kom	2.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN160; NP10b	cmpl	2.00		
	T komad, DN150/100; NP10b	kom	1.00		
	EVX zasun, DN150; NP10b	kom	2.00		
	MDK-A, DN150; NP10b	kom	2.00		
	EVX zasun, DN100; NP10b	kom	1.00		
	MDK-A, DN100; NP10b	kom	1.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN110; NP10b	kom	1.00		
	LGF spojnica, DN110; NP10b	kom	1.00		
20	<p>Nabavka, transport do mjesta ugradnje i ugradnja (montaža) fazonskih komada i armatura u okna sektorskih zatvarača TIPA "D".</p> <p>Fazonski komadi i armature trebaju biti sukladni s normom BAS EN545 s vanjskom i unutarnjom zaštitom iz epoksidnog praha minimalne debljine nanosa 250 do 300 mikrona - za pitku vodu, te za podzemnu ugradnju u plavom tonu sukladno normi BAS EN545 i BAS EN14901.</p> <p>Ponuditelj je za dolje specificirani vodovodni materijal dužan dostaviti i važeći DVGW certifikat.</p> <p>Jediničnom cijenom obuhvatiti vijke, brtve kao i sav ostali neophodni materijal.</p> <p>Obračun radova po komadu</p>				
	LGF spojnica, DN160; NP10b	kom	3.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN160; NP10b	cmpl	3.00		
	T komad, DN150/150; NP10b	kom	1.00		
	EVX zasun, DN150; NP10b	kom	3.00		
	MDK-A, DN150; NP10b	kom	3.00		

redni broj	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
				[KM]	[KM]
21	<p>Nabavka, transport do mjesta ugradnje i ugradnja (montaža) fazonskih komada i armatura u okna sektorskih zatvarača TIPA "E".</p> <p>Fazonski komadi i armature trebaju biti sukladni s normom BAS EN545 s vanjskom i unutarnjom zaštitom iz epoksidnog praha minimalne debljine nanosa 250 do 300 mikrona - za pitku vodu, te za podzemnu ugradnju u plavom tonu sukladno normi BAS EN545 i BAS EN14901.</p> <p>Ponuditelj je za dolje specificirani vodovodni materijal dužan dostaviti i važeći DVGW certifikat.</p> <p>Jediničnom cijenom obuhvatiti vijke, brtve kao i sav ostali neophodni materijal.</p> <p>Obračun radova po komadu.</p>				
	LGF spojnica, DN160; NP10b	kom	2.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN160; NP10b	cmpl	2.00		
	T komad, DN150/100; NP10b	kom	1.00		
	T komad, DN150/80; NP10b	kom	1.00		
	EVX zasun, DN150; NP10b	kom	1.00		
	MDK-A, DN150; NP10b	kom	1.00		
	EVX zasun, DN100; NP10b	kom	1.00		
	MDK-A, DN100; NP10b	kom	1.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN110; NP10b	kom	1.00		
	LGF spojnica, DN110; NP10b	kom	1.00		
	EVX zasun, DN80; NP10b	kom	1.00		
	MDK-A, DN80; NP10b	kom	1.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN90; NP10b	kom	1.00		
	LGF spojnica, DN90; NP10b	kom	1.00		
22	<p>Nabavka, transport do mjesta ugradnje i ugradnja (montaža) fazonskih komada i armatura u okna sektorskih zatvarača TIPA "F".</p> <p>Fazonski komadi i armature trebaju biti sukladni s normom BAS EN545 s vanjskom i unutarnjom zaštitom iz epoksidnog praha minimalne debljine nanosa 250 do 300 mikrona - za pitku vodu, te za podzemnu ugradnju u plavom tonu sukladno normi BAS EN545 i BAS EN14901.</p> <p>Ponuditelj je za dolje specificirani vodovodni materijal dužan dostaviti i važeći DVGW certifikat. Jediničnom cijenom obuhvatiti vijke, brtve kao i sav ostali neophodni materijal.</p> <p>Obračun radova po komadu</p>				
	LGF spojnica, DN110; NP10b	kom	2.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN110; NP10b	cmpl	2.00		
	T komad, DN100/100; NP10b	kom	1.00		
	T komad, DN100/80; NP10b	kom	1.00		
	EVX zasun, DN100; NP10b	kom	1.00		
	MDK-A, DN100; NP10b	kom	1.00		
	EVX zasun, DN100; NP10b	kom	1.00		
	MDK-A, DN100; NP10b	kom	1.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN110; NP10b	kom	1.00		
	LGF spojnica, DN110; NP10b	kom	1.00		
	EVX zasun, DN80; NP10b	kom	1.00		
	MDK-A, DN80; NP10b	kom	1.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN90; NP10b	kom	1.00		
	LGF spojnica, DN90; NP10b	kom	1.00		

redni broj	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
				[KM]	[KM]
23	Nabavka, transport do mjesta ugradnje i ugradnja (montaža) fazonskih komada i armatura u okna ogranaka TIPA "A".Fazonski komadi i armature trebaju biti sukladni s normom BAS EN545 s vanjskom i unutarnjom zaštitom iz epoksidnog praha minimalne debljine nanosa 250 do 300 mikrona - za pitku vodu, te za podzemnu ugradnju u plavom tonu sukladno normi BAS EN545 i BAS EN14901.Ponuditelj je za dolje specificirani vodovodni materijal dužan dostaviti i važeći DVGW certifikat.Jediničnom cijenom obuhvatiti vijke, brtve kao i sav ostali neophodni materijal.Obračun radova po komadu				
	LGF spojnica, DN160; NP10b	kom	6.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN160; NP10b	cmpl	6.00		
	T komad, DN150/80; NP10b	kom	3.00		
	EVX zasun, DN80; NP10b	kom	3.00		
	MDK-A, DN80; NP10b	kom	3.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN90; NP10b	kom	3.00		
	LGF spojnica, DN90; NP10b	kom	3.00		
24	Nabavka, transport do mjesta ugradnje i ugradnja (montaža) fazonskih komada i armatura u okna ogranaka TIPA "B". Fazonski komadi i armature trebaju biti sukladni s normom BAS EN545 s vanjskom i unutarnjom zaštitom iz epoksidnog praha minimalne debljine nanosa 250 do 300 mikrona - za pitku vodu, te za podzemnu ugradnju u plavom tonu sukladno normi BAS EN545 i BAS EN14901. Ponuditelj je za dolje specificirani vodovodni materijal dužan dostaviti i važeći DVGW certifikat. Jediničnom cijenom obuhvatiti vijke, brtve kao i sav ostali neophodni materijal. Obračun radova po komadu				
	LGF spojnica, DN160; NP10b	kom	2.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN160; NP10b	cmpl	2.00		
	T komad, DN150/50; NP10b	kom	1.00		
	EVX zasun, DN50; NP10b	kom	1.00		
	MDK-A, DN50; NP10b	kom	1.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN63; NP10b	kom	1.00		
	LGF spojnica, DN63; NP10b	kom	1.00		
25	Nabavka, transport do mjesta ugradnje i ugradnja (montaža) fazonskih komada i armatura u okna ogranaka TIPA "C". Fazonski komadi i armature trebaju biti sukladni s normom BAS EN545 s vanjskom i unutarnjom zaštitom iz epoksidnog praha minimalne debljine nanosa 250 do 300 mikrona - za pitku vodu, te za podzemnu ugradnju u plavom tonu sukladno normi BAS EN545 i BAS EN14901.Ponuditelj je za dolje specificirani vodovodni materijal dužan dostaviti i važeći DVGW certifikat.Jediničnom cijenom obuhvatiti vijke, brtve kao i sav ostali neophodni materijal.Obračun radova po komadu				
	LGF spojnica, DN160; NP10b	kom	2.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN160; NP10b	cmpl	2.00		
	T komad, DN150/100; NP10b	kom	1.00		
	EVX zasun, DN100; NP10b	kom	1.00		
	MDK-A, DN100; NP10b	kom	1.00		
	PE tuljak sa sl.prirubnicom, DN110; NP10b	kom	1.00		
	LGF spojnica, DN110; NP10b	kom	1.00		

redni broj	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
				[KM]	[KM]
26	Nabavka, transport do mjesta ugradnje i ugradnja (montaža) fazonskih komada i armatura u okna zračnih zasuna. Fazonski komadi i armature trebaju biti sukladni s normom BAS EN545 s vanjskom i unutarnjom zaštitom iz epoksidnog praha minimalne debljine nanosa 250 do 300 mikrona - za pitku vodu, te za podzemnu ugradnju u plavom tonu sukladno normi BAS EN545 i BAS EN14901. Ponuditelj je za dolje specificirani vodovodni materijal dužan dostaviti i važeći DVGW certifikat. Jediničnom cijenom obuhvatiti vijke, brtve kao i sav ostali neophodni materijal. Obračun radova po komadu				
	LGF spojnica, DN160; NP10b	kom	4.00		
	PE tuljak sa sl.priрубnicom, DN160; NP10b	cmpl	4.00		
	T komad, DN150/50; NP10b	kom	2.00		
	Automatski usisno-odzračni zasun s dvije kugle i središnjim zasunom, DN50, NP10b	kom	2.00		
27	Nabavka, transport do mjesta ugradnje i ugradnja (montaža) fazonskih komada i armatura u okna muljnih ispusta. Fazonski komadi i armature trebaju biti sukladni s normom BAS EN545 s vanjskom i unutarnjom zaštitom iz epoksidnog praha minimalne debljine nanosa 250 do 300 mikrona - za pitku vodu, te za podzemnu ugradnju u plavom tonu sukladno normi BAS EN545 i BAS EN14901. Ponuditelj je za dolje specificirani vodovodni materijal dužan dostaviti i važeći DVGW certifikat. Jediničnom cijenom obuhvatiti vijke, brtve kao i sav ostali neophodni materijal. Obračun radova po komadu				
	LGF spojnica, DN160; NP10b	kom	4.00		
	PE tuljak sa sl.priрубnicom, DN160; NP10b	cmpl	4.00		
	T komad, DN150/80; NP10b	kom	2.00		
	EVX zasun, DN80; NP10b	kom	2.00		
28	Nabavka, transport do mjesta ugradnje i ugradnja (montaža) fazonskih komada i armatura u mjerno okno. Fazonski komadi i armature trebaju biti sukladni s normom BAS EN545 s vanjskom i unutarnjom zaštitom iz epoksidnog praha minimalne debljine nanosa 250 do 300 mikrona - za pitku vodu, te za podzemnu ugradnju u plavom tonu sukladno normi BAS EN545 i BAS EN14901. Ponuditelj je za dolje specificirani vodovodni materijal dužan dostaviti i važeći DVGW certifikat. Jediničnom cijenom obuhvatiti vijke, brtve kao i sav ostali neophodni materijal. Obračun radova po komadu				
	LGF spojnica, DN160; NP10b	kom	1.00		
	PE tuljak sa sl.priрубnicom, DN160; NP10b	cmpl	1.00		
	FFR komad, DN150/100; NP10b	kom	1.00		
	Hvatač nečistoća, DN100; NP10b	kom	1.00		
	EVX zasun, DN100; NP10b	kom	1.00		
	MDK-A, DN100; NP10b	kom	1.00		
	Mjerač protoka s impulsnim davačem, DN100; NP10b	kom	1.00		
	PE tuljak sa sl.priрубnicom, DN110; NP10b	kom	1.00		
LGF spojnica, DN110; NP10b	kom	1.00			

redni broj	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
				[KM]	[KM]
29	Nabavka, transport do mjesta ugradnje i ugradnja (montaža) spojnog PEHD PE100 vodovodnog materijala.				
	Priključna ogrlica (sedlo) DN110/(3/4)"	kom	2.00		
	Priključna ogrlica (sedlo) DN110/1"	kom	7.00		
	Priključna ogrlica (sedlo) DN110/(5/4)"	kom	7.00		
	Priključna ogrlica (sedlo) DN110/2"	kom	1.00		
	Priključna ogrlica (sedlo) DN160/1"	kom	43.00		
	Priključna ogrlica (sedlo) DN160/(5/4)"	kom	30.00		
	Priključna ogrlica (sedlo) DN160/(6/4)"	kom	4.00		
	Priključna ogrlica (sedlo) DN160/2"	kom	13.00		
	LGF spojnica, DN3/4'	kom	4.00		
	LGF spojnica, DN1"	kom	100.00		
	LGF spojnica, DN5/4"	kom	74.00		
	LGF spojnica, DN6/4"	kom	8.00		
	LGF spojnica, DN2"	kom	28.00		
	PEHD cijev DN3/4"	m'	6.00		
	PEHD cijev DN1"	m'	241.00		
	PEHD cijev DN5/4"	m'	216.00		
	PEHD cijev DN6/4"	m'	12.00		
	PEHD cijev DN2"	m'	84.00		
30	Nabavka, transport do mjesta ugradnje i ugradnja poklopca s okovom na okna cjevovoda. Poklopci moraju biti od ductil nodularnog lijeva sukladno normi BAS EN545 sa sustavom za zaključavanje, te istaknutim i ugraviranim natpisom "VODOVOD". Poklopci su dimenzija 600x600 mm, klase nosivosti C - 250 kN. Prema situaciji				
	Obračun radova po komadu	kom	18.00		
UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI:					
E/ ZAVRŠNI RADOVI					
31	Nabavka i ugradnja sigurnosno - obilježavajuće trake i štitnika u rov prilikom polaganja cjevovoda. Plava PVC traka s natpisom: "POZOR - VODOVOD"				
	Obračun radova po m'	m'	3,328.26		
32	Čišćenje, dezinfekcija i ispiranje izvedenog cjevovoda. Dezinfekcija se vrši pomoću klora, uz pismenu suglasnost nadležne sanitarne županijske inspekcije. Nakon dezinfekcije, cjevovod se ispiri dovoljnom količinom čiste pitke vode sve dok se ne izgubi miris klora.				
	Obračun radova po m'	m'	3,328.26		
33	Ispitivanje izvedenog cjevovoda na vodonepropusnost (tlačna proba). Ispitivanje na vodonepropusnost se provodi sve u skladu prema zahtjevima normi BAS EN805 i DIN4279-3				
	Obračun radova po m'	m'	3,328.26		
34	Izrada projekta izvedenog stanja cjevovoda s ucrtavanjem u katastarske podloge radi uplane. Nakon što nadzorna služba da pismenu suglasnost, projekt se mora ovjeriti kod nadležne katastarske službe. Projekt izvedenog stanja dostaviti u četiri primjerka. Osim uvezanih elaborata, projekt predati i u elektronskoj verziji na CD-u.				
	Obračun radova komplet	cmpl	1.00		
UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI:					

redni broj	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
				[KM]	[KM]

IZMJEŠTANJE VODOVODA MILETINA-TROMEĐA - REKAPITULACIJA

A/PRIPREMNI RADOVI

B/ZEMLJANI RADOVI

C/BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

D/MONTAŽERSKI RADOVI

E/ZAVRŠNI RADOVI

Izmještanje vodovoda Miletina- tromeđa Ukupno:

redni broj	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
				[KM]	[KM]

Elektrotehnički i građevinski projekt elektroenergetskog napajanja SN veza TS 110/20 kv Čitluk 2 - ts 10 (20)/o,4 kv petlja Međugorje :

	Izrada trase za SN rov od KŠ 17 do KŠ 22				
30.	Obilježavanje trase za SN rov. Obračun po km obilježene trase.	km	1.90		
31.	Uklanjanje grmlja i drveća sa stablima promjera do 10 cm i granja sa rijetko obrasle površine - ručno i strojno 1900x4	m ²	6,650.00		
32.	Izgradnja pristupnog puta u širini od 3m(u stavku uključeno iskop hidrauličkim čekićem u materijalu V i VI kategorije , utovar i prevoz po pristupnom putu, ugradnja materijala iz iskopa a po potrebi materijala iz pozajmišta. Obračun po m1 pristupnog puta. 1900,00 m1	m1	1,900.00		
	UKUPNO Izrada trase za SN				
	MONTAŽERSKI RADOVI				
33.	Prijevoz sa skladišta i ugradnja Jednožilnog energetskog kabla (12/20kV) s XLPE izolacijom i PE plaštem s uzdužnom vodonepropusnom izvedbom električne zaštite, tip XHE-49A 1x185/25 mm ² nazivni napon mreže Um= 24 kV; Ispitni napon: Ui= 30 kV	m	36610.00		
34.	Ugradnja zaštitne plastične cijevi PEHD, vanjskog promjera 160 mm za optički kabl	m	1230.00		
35.	Ugradnja zaštitne plastične cijevi PEHD , vanjskog promjera 50 mm, za optički kabl	m	11620.00		
36.	Ugradnja toplospajajuće kablovske spojnice za spajanje jednožilnih energetskih kablova promjera vodiča 185 mm ² sa izolacijom od umreženog polietilena (12/20kV)	kom	54.00		
37.	Ugradnja kablovska AL spojna čahura, za primjer tip KCA-185 "Metal Produkt Zagreb"	kom	120.00		
38.	Ugradnja kablovska spojna čahura Cu 25	kom	40.00		
39.	Ugradnja ekranizirani kutni T-adapter, 12/20 kV , za priključak jednožilnog energetskog kabla izolovanog umjetnom masom, tip XHE-49 A 1x185/25 mm ² na sredjenaponsko postrojenje izolovano SF 6 plinom.	set	4.00		
40.	Ugradnja Al stopica- cijevna (za primjer tip KSA-c-185/13 ("Metal Produkt Zagreb"))	kom	12.00		
	UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI				
	PRIJELAZ ZA SN KABEL PO NOVOJ TRASI PREKO MOSTA U MILETINI				
41.	Zapilavanje i ručno uklanjanje postojećeg asfalta nogostupa debljine 4 cm, utovar na kamion i prijevoz na deponiju.				
	Obračun po m ² .	m ²	9.20		
42.	Strojno rezanje postojećeg betona nogostupa duž nogostupa u dubini do 12 cm. Obračun po m'.				
	Obračun po m'.	m'	9.20		
43.	Ručno štemanje betona nogostupa, nakon zarezivanja sa pneumatskim pištoljem i kompresorom, usitnjavanje, ručni utovar na kamion i odvoz na deponiju.				
	Obračun po m ² .	m ²	4.32		

redni broj	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
				[KM]	[KM]
44.	Čišćenje podloge otpuhivanjem, nabava materijala i popravka postojeće oštećene hidroizolacije sa varenjem sloja, dim 23,0x0,47 m, plastomerne bitumenske trake sa uloškom poliester filca duž čitavog kanala.				
	Obračun po m'.	m ²	4.60		
45.	Nabava, transport i ugradnja betonske zaštite hidroizolacije sa betonom MB20 D16 u debljini 4 cm sa obradom i njegovanjem betona.				
	Obračun po m ² .	m ²	4.32		
46.	Nabava materijala, transport i postavljanje jednostrane oplata na stranu prema rubnjaku nogostupa te izrada oslonca dim DxVxŠ= 23,0x0,30x0,06 m za ab ploču sa ankerisanjem u rubnjake nogostupa, te betoniranje betonom MB30 D16.				
	Obračun po m'.	m'	9.20		
47.	Nabava materijala, transport i postavljanje armaturne mreže Q257 te izrada ab ploče nogostupa debljine d=10 cm sa betonom MB30.				
	Obračun po m ² .	m ²	9.20		
	UKUPNO: PRIJELAZ ZA SN KABEL PO NOVOJ TRASI PREKO MOSTA U MILETINI				

Elektrotehnički i građevinski projekt elektroenergetskog napajanja SN veza TS 110/20 kv Čitluk 2 - ts 10 (20)/o,4 kv petlja Međugorje :

IZRADA TRASE ZA SN ROV OD KŠ 17 DO KŠ 22

MONTAŽERSKI RADOVI

PRIJELAZ ZA SN KABEL PO NOVOJ TRASI PREKO MOSTA U MILETINI

UKUPNO Elektrotehnički i građevinski projekt elektroenergetskog napajanja SN veza TS 110/20 kv Čitluk 2 - ts 10 (20)/o,4 kv petlja Međugorje

redni broj	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
				[KM]	[KM]

Trasa, dionice I, II i III

ZEMLJANI RADOVI					
48.	Široki iskop postojeće kolničke konstrukcije. Stavka podrazumijeva široki iskop postojećih asfaltnih slojeva i postojećeg tampona. Obračun po m ³ .	m ³	11,518.44		
49.	Ugradnja nasipa od tvrde stijene. Obračun po m ³ .	m ³	21,091.77		
50.	Izrada posteljice od kamenih materijala na dijelovima gdje se novoprojektirana trasa prometnice širi u odnosu na postojeću. Ova stavka obuhvaća uređenje posteljice, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Rad obuhvaća poravnanje, nasipavanje i razastiranje izravnavajućeg sloja. Os čistog sitnijeg materijala, planiranje, vlaženje i zbijanje do tražene zbijenosti. Obračun po m ² .	m ²	10,624.74		
51.	Prijevoz viška iskopanog materijala na deponij udaljenosti od 4000 do 5000 m. Obračun po m ³ .	m ³	19,449.98		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (KM):					
BETONSKI RADOVI					
52.	Nabava, transport, ugradnja i zaštita sloja podložnog betona marke MB 20 u dvostranoj oplati za obetoniranje slivnih kaca DN400 i obetoniranje cijevi DN 200 oborinske odvodnje. Obračun m ³ .	m ³	115.73		
53.	Nabavka transport, ugradnja i zaštita betona MB 30 za temelje zida u dvostranoj oplati. Uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m ³ .	m ³	110.00		
UKUPNO BETONSKI RADOVI (KM):					

Trasa, dionice I, II i III - Ukupno

redni broj	VRSTA RADOVA	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
				[KM]	[KM]

REKAPITULACIJA

IZMJESTANJE VODOVODA MILETINA-TROMEĐA

Elektrotehnički i građevinski projekt elektroenergetskog napajanja SN veza TS 110/20 kv Čitluk 2 - ts 10 (20)/0,4 kv petlja Međugorje :

Trasa, dionice I, II i III - Ukupno

UKUPNO:

PDV 17 %

SVEUKUPNO: